www.24hours.ge

24 საათი

ყოველდღიური

© გაზეთი 24 საათი

სამშაბათი, 26 აგვისტო, 2003 წელი. №229 (441)

ფასი 30 თეთრი

ეუთო-ს არჩევანი

ლელა მჭედლიძე

დღეს, საღამოს ექვსი საათისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტის დაკავების მსურველთა რეგისტრაცია უნდა დასრულდეს. ვადის ამოწურვამდე კი ვაკანტურ თანამდებობაზე პრეტენზია შეიძლება, გამოთქვას საქართველოს ნებისმიერმა სრულწლოვანმა მოქალაქემ. არა პარტიის მიერ, ან საინიციატივო ჯგუფის წარდგენით, არამედ - დამოუკიდებლად.

ისეთ მნიშვნელოვან პოსტზე მოსახვედრად, როგორიც ცესკო-ს თავმჯდომარეა, არანაირი შეზღუდვები რომ არ დაწესებულა, ამის თაობაზე გუშინ ეუთო-ს მისიის ხელმძღვანელმა როი რივმა ავთანდილ ჯორბენაძესთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ეუთო-ს მისიის წარმომადგენელი გუშინ ვერ საუბრობდა ასევე იმ პარამეტრებზე, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო კომისიის ახალ ხელმძღვანელს შეარჩევს. არბიტრის სახით, საქართველოში გაერო-ს გენერალური მდივნის ყოფილი წარმომადგენელი ლივიუ ბოტა ჩამოდის - ამჟამად, როგორც ეუთო-ს წარმომადგენელი. მეორე "მსაჯის" ადგილი კი საქართველოში ევროსაბჭოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელ პლამენ ნიკოლოვს ერგო. ორკაციანმა ჟიურიმ პრეტენდენტებიდან ხუთი საუკეთესო უნდა წარუდგინოს პრეზიდენტს, რომელიც, თავის მხრივ, საუკეთესოს შეარჩევს. როი რივმა გუშინ აღნიშნა, რომ ორკაციან ჟიურის მუშაობის დაჩქარების თხოვნით მიმართა. გარდა ამისა, უკვე ამ კვირიდან საქართველოში უცხოელი დამკვირვებლები იწყებენ ჩამოსვლას.

სახელისუფლებო ბლოკის ლიდერი, უცხოელ სტუმრებთან ერთად, კვლავ არჩევნების სამართლიანად ჩატარების აუცილებლობაზე, ამომრჩევლისათვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებების დაცვაზე საუბრობდა. მან ისიც აღნიშნა, რომ სახელისუფლებო ბლოკის მიერ ხუთი კაცი, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მოღვაწეობისათვის, უკვე შერჩეულია. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის შეფასებით, ღირსეული კანდიდატები შეირჩა და უპირატესობა იურიდიული განათლების მქონე პირებს მიენიჭათ. სახელმწიფო მინისტრი კი აცხადებს, რომ, როგორც სახელისუფლებო ბლოკის ხელმძღვანელმა, გადაწყვეტილება სწორედ ედუარდ შევარდნაძემ მიიღო და კვოტების გადანაწილებისას **"სახელისუფლო ვერტიკალი დაცულია"**.

შარაძე მკალავიშვილს აქციებით იცავს

იმის დასადასტურებლად, რომ ბასილ მკალავიშვილს 2002 წელს სექტანტური ლიტერატურა არ დაუწვავს,დეპუტატმა გურამ შარაძემ გლდანის ეპარქიის მრევლთან ერთად საქართველოს გენერალური პროკურატურის შენობასთან სექტების კუთვნილი ლიტერატურა დაწვა.

A2

ამინდი

თბილისი	33	☼
ქუთაისი	36	☁
ბათუმი	34	☁
სოხუმი	32	☼
ფოთი	34	☁
თელავი	32	☼
ზუგდიდი	35	☁
გორი	29	☼
ახმეტა	31	☼
ჭიათურა	33	☁

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	2.1375
ევრო	2.3951
გირვანქა სტერლ	3.4322
რუბლი	0.0705

საქართველო კატასტროფის წინაშე

"არჩევნები იქნება კიდევ ერთი, ძალიან მძიმე დარტყმა"

"24 საათის" სტუმარია "საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის" პრეზიდენტი, ბატონი ალექსანდრე რონდელი.

შოთა უტიაშვილი

- უკანასკნელ ხანს, რუსეთის ზეწოლა საქართველოზე განსაკუთრებით აშკარად გამოიკვეთა. რისი მიღწევა სურს მას ამით?

- დღიდან ჩვენი დამოუკიდებლობისა, რუსეთის ჟინი, საქართველო თავის ორბიტაში დაებრუნებინა, არ დამცხრალა. თუმცა, ქმედებები ამ მიზნის მისაღწევად ხან უფრო უკეთ იყო ორგანიზებული, ხან - ნაკლებად. რუსეთი ყოველთვის ეყრდნობოდა ძალის გამოყენებას და დემონსტრაციას, მუქარას, აგრეთვე - ეკონომიკურ ბერკეტებს.

დღეს უკვე გამოჩნდა ამ პოლიტიკის პირველი შედეგები. რუსეთი ძალიან ცივილიზებულად შემოვიდა ჩვენს ენერგეტიკაში. კაცმა რომ თქვას, იგი აქამდეც საკმაოდ აქტიურად იყო თამაშში ჩართული. ენერგეტიკულად ჩვენ რუსეთზე ვართ დამოკიდებული. ჩვენი ენერგეტიკის ბარონები თავიანთ რუს კოლეგებთან, დიდი ხანია, ვაჭრობასა და გარიგებებს აწარმოებენ.

მაგრამ, ამჯერად, რუსეთი გახდა ბატონ-პატრონი ელექტროენერგიის სფეროში. ამან გარკვეული ვნებათაღელვა გამოიწვია, თუმცა, არცთუ ისე დიდი. მოსახლეობის ასეთ გულგრილობას რამდენიმე მიზეზი აქვს: ხალხის დაღლილობა, თანაც ჩვენში დიდი ხნის წინ დამკვიდრებული უზნეობა და ჭეშმარიტი პატრიოტიზმის დეფიციტი.

- საქართველოს ენერგეტიკის ხელში ჩაგდება რუსეთის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიზანია?

- რუსეთის პოლიტიკური ელიტა ძველი დიდების დაბრუნების გზას, "კუთვნილ" ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე კონტროლის აღდგენის გარეშე ვერ ხედავს. ნაწილობრივ, ეს გამოსდის კიდეც ბელარუსთან, სომხეთთან, ყაზახეთთან და, უკვე, ჩვენთან ურთიერთობაშიც. ეკონომიკური და, განსაკუთრებით, ენერგეტიკული ბერკეტები პატარა ქვეყნებზე ზეწოლისთვის მნიშვნელოვანა. ის კი არა, რუსეთის ენერგეტიკული ექსპანსია ბალტიის რესპუბლიკებშიც კი აშკარაა. იქ იგი უფრო კომერციულ ხასიათს ატარებს, მაგრამ პოლიტიკური სარჩულიც აშკარად ჩანს.

გაგრძელება A3 გვერდზე

არჩევნები ქვეყნის მთავარი დემოკრატიული მონაპოვრის გარეშე

ცესკო ხმას აძლევს წინასაარჩევნო კამპანიიდან მედიის გამოთიშვას.

დენის დავითაშვილს და ცესკო-ს წევრთა უმრავლესობას აინტერესებს მხოლოდ არჩევნების შედეგები და არა ის, რამდენად დემოკრატიულად წარიმართება თავად საარჩევნო პროცესი. ეს ყველაზე ნათლად გუშინ გაცხადდა, როცა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო დადგენილება, რომელიც ბეჭდვით და ელექტრონულ მედიას საერთოდ თიშავს წინასაარჩევნო პროცესიდან. დადგენილება, რომელიც გუშინ მიიღო ცესკო-მ, არა მხოლოდ მედიის, არამედ საზოგადოების თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვებაზეცაა გათვლილი.

ვერიკო თევზაძე

ვიდრე უშუალოდ "საარჩევნო პროცესში მასობრივი ინფორმაციის სახელმწიფო და არა სახელმწიფო საშუალებათა მონაწილეობის და გამოყენების წესის შესახებ" დადგენილების არსს შევეხებით, ორიოდ სიტყვით ცესკო-ს გუშინდელი სხდომის შესახებ:

სხდომამ ყურადღება გაამახვილა ახალი საარჩევნო კოდექსის მე-20 მუხლზე, რომელიც კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადას ეხება. პირველ პუნქტში ნათქვამია:

გაგრძელება A3 გვერდზე

უცხოეთის პრესა გუსინსკის საქმეს ეხმაურება

ლევან ღირსიაშვილი

საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში რუსი მედია-მაგნატის ვლადიმირ გუსინსკის დაკავებას საერთაშორისო პრესის ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. საინტერესოა, რომ საბერძნეთის ტელევიზიამაც გუსინსკის დაკავების ფაქტს პოლიტიკური სარჩული დაუდო. ათენის ცენტრალურმა ტელეარხმა მოსახლეობას აუწყა, რომ ვლადიმირ გუსინსკის მფლობელობაში მყოფი დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებები რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და მის გარემოცვას რეგულარულად აკრიტიკებდნენ.

"ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ ვინ დგას ამ დაპატიმრების უკან: ან რუსეთის ხელისუფლებამ განაახლა გუსინსკის ციხეში ჩასმის მცდელობა, ან თავად საბერძნეთის ხელისუფლებამ გამოიჩინა ინიციატივა, რომელიც რუსეთთან მჭიდრო თანამშრომლობაზეა ორიენტირებული," - ასეთ კომენტარს აკეთებს ამერიკული გავლენიანი გაზეთის "ლოს ანჟელეს ტაიმსის" გუშინდელი ნომერი.

გაგრძელება A5 გვერდზე

REUTERS

გუსინსკის ორი თვე მაინც მოუწევს საბერძნეთის ციხეში ჯდომა.

ყველაფერს ისევ ხელისუფლება ცვლის და არა ხალხი

ეკა კვესიტაძე
ვაშინგტონიდან

"ამ ქვეყანაში კიდევ ბევრი რამ შეიცვლება," - რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფო მინისტრის მიერ გაკეთებული ეს მოკლე რეპლიკა ნათლად გამოხატავს დღევანდელი ხელისუფლების ცინიკურ პოლიტიკას ანუ: ამ ქვეყანაში ჩვენ ყველაფერს ისე შევცვლით, როგორც ჩვენ გვინდა, ჩვენს ინტერესებს შეესაბამება და ამას გავაკეთებთ ღიად და აშკარად.

პოლიტიკა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დემოკრატიის შირმის შენარჩუნებას მაინც ცდილობდა, წარსულს ჩაბარდა. დემოკრატიასთან ფორმალური რევერანსების დრო დამთავრდა. კორუმპირებული ჩინოვნიკები, საკუთარი ტყავის გადასარჩენად, უკვე ყველაფერზე მიდიან და ამას არც ფარავენ.

პირველი ნაბიჯების წარმატებამ, როგორც ჩანს, მთავრობის წევრები კიდევ უფრო წაახალისა. ეს ლოგიკურიცაა, რადგან ხელისუფლებამ დედის რძესავით შეირგო ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების რუსეთისათვის გადაცემა და საარჩევნო კომისიის იმდაგვარი დაკომპლექტება, რომელიც სახელისუფლებო ზეწოლის გამოყენების და არჩევნების მაქსიმალურად გაყალბების გარანტიებს იძლევა. ასე რომ, სავსებით ბუნებრივია მთავრობის შემდგომი მცდელობა, რომ რეგიონებში მამალაძეები, მეზვრიშვილები მოამრავლოს და ადმინისტრაციული ბერკეტებით ხმების მაქსიმალური რაოდენობით შეგროვება შეძლოს.

ისეთ ალოგიკურ და საშიშ ნაბიჯსაც კი, როგორიც ბიუჯეტის სეკვესტრის ჩაგდებაა, ამ ხელისუფლებისთვის ლოგიკა გააჩნია. სეკვესტრი, რომელიც დაცულ მუხლებს, ანუ ხელფასებს და პენსიებს ვერ შეეხება,

გაგრძელება A3 გვერდზე

პრეზიდენტი პასუხისმგებლობას იღებს, თითს კი პარლამენტს უქნევს

ლელა მჭედლიძე

ვინ იცის, პრეზიდენტი მერამდენედ აღიარებს, რომ გარღვეული სახელმწიფო ბიუჯეტის გამო ძირითადი პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებას ეკისრება. პირველ რიგში კი - თავად მას. მიუხედავად ასეთი გულახდილი აღიარებისა, შევარდნაძე შესაბამისი დასკვნების გამოტანას და გადაწყვეტილების მიღებას, როგორც ჩანს, არ აპირებს.

პრეზიდენტი არც ფინანსთა მინისტრის, მირიან გოგიაშვილის გადაყენებას ჩქარობს და, მით უმეტეს, არც საკუთარი თავის რამენაირად დასჯას. **"თუ არ ვცდები, ამ თანამდებობაზე უკვე რვა მინისტრი შეიცვალა. ბევრი იცით, ვისი დანიშვნაც ამ პოსტზე შეიძლება? გოგიაშვილი ახალგაზრდა კაცია, ბევრი ისწავლა და კიდევ ისწავლის. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე ვიმსჯელეთ ამ საკითხზე და დავასკვენით, რომ ისეთი მონსტრის მართვა, რომელშიც ერთდროულად საბაჟო და საგადასახადო სამსახურები შედიან, ძალზე ძნელია"**.

პრეზიდენტი, საერთოდ, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისადმი გულმოწყალებით არის შეპყრობილი. გუშინ მას გასათავისუფლებლად კიდევ რამდენიმე კაცი დაენანა. მათ შორის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორი ბონდო ჯიქია, რომლის შესახებაც, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის თემურ მოსიაშვილის გათავისუფლების შემდეგ, კულუარებში ალაპარაკდნენ. ზოგი ამ ხმებს სამეგრელოსა და სვანეთში კრიმინოგენული სიტუაციის გამწვავებას უკავშირებდა, ზოგიც - ოპოზიციური პარტიების მომძლავრებას. მაგრამ პრეზიდენტი სხვაგვარად სჯის: **"სანამ პრეზიდენტი ვარ, ჯიქიას თანამდებობიდან გადაყენება არ ემუქრება. ბატონ ბონდოს საკმარისი გამოცდილება აქვს და თავისი საქმისა და სამშობლოსადმი ერთგულებაც ახასიათებს. გუბერნატორის მოვალეობა სახელისუფლებო ბლოკისათვის საარჩევნოდ ხმების შეგროვება ნამდვილად არ არის, მან სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად უნდა იზრუნოს."**

გაგრძელება A3 გვერდზე

„ჩვენი პასუხი ბევრად ეფექტური იქნება, ვიდრე AES-ის„

გიორგი გახელაძე

ამერიკული კომპანია "PA-კონსალტინგი" პირობას დებს, რომ საქართველოში AES-ის მსგავსად თავს არ დაიჩაგრავს და მთავრობას მოთხოვნებს უყენებს. PA-ს მრჩეველმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ მათი კომპანია ისეთ დარტყმებს, როგორც AES-მა განიცადა, არ დაუშვებს და თავიდანვე აღკვეთს.

ნოღაიდელის თქმით, PA-ზე, რომელიც გაერთიანებულ სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიაში მენეჯმენტს ახორციელებს, **"პერმანენტულად დარტყმები ხორციელდება და თუ დისკრედიტაცია ორგანიზებულ ხასიათს მიიღებს, კომპანია იძულებული გახდება სასამართლოს მიმართოს და თუკი საქართველოში ვერ აღსრულდება სამართალი, მაშინ სხვა, ბევრად უფრო ეფექტიანი ბერკეტები აამოქმედოს"**.

ნოღაიდელის თქმით, PA-ს წინააღმდეგ შეგნებულად პიარკომპანია დაიწყო, რაც ბოლო დროს იმაში გამოიხატება, რომ ენერგოპრობლემებზე გამდიდრებული პირები მათ ნოტაციებს უკითხავენ. კერძოდ, ნოღაიდელი უკმაყოფილოა ბოლო დროს ენერგეტიკის პროფკავშირებისა და "ჟინვალჰესის" მეწილის, თემურ ჭიჭინაძის განცხადებებით, რომლებიც უცხოელ მენეჯერებს კორუფციასა და შრომის კანონის დარღვევას უყენებენ ბრალად. ნოღაიდელის თქმით, კომპანიის მენეჯმენტით უკმაყოფილოებმა სასამართლოს უნდა მიმართონ.

"მთავრობამ არჩევანი უნდა გააკეთოს საქმით და არა სიტყვით – რეფორმები და წესრიგი, ან ყველაფერი ძველებურად, ნახევარზომებითა და ქურდობით გაგრძელდეს. ან ერთი თვით ადრე, ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე შეატყობინოს კომპანიას, თუ მასთან თანამშრომლობა არ სურს" - განაცხადა ნოღაიდელმა. მან ჯერ კიდევ არაორგანიზებული უწოდა ამერიკული კომპანიის წინააღმდეგ აგორებულ "დისკრედიტაციის ტალღას". **"მაგრამ ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ამ სიბინძურის ზვავში მოვყვეთ, პირიქით – ჩვენი საპასუხო ქმედებების შედეგები ენერგომაფიოზებისათვის ძნელი მოსანელებელი გახდება,"** – განაცხადა ნოღაიდელმა."

გაგრძელება A3 გვერდზე

A2 ამბები A3 ამბები A4 წერილები მთავრობას A5 უცხოეთი A6 სპორტი A7 რევიუ A8 სხვადასხვა

მთავრობა კონტრაბანდისტებამდე ფინანსთა სამინისტროს მისდგა

წინასაარჩევნოდ კონტრაბანდის მფარველი მაღალჩინოსნებისა და კლანების დასახელების მიზნით შექმნილი, საბიუჯეტო შემოსავლების ადმინისტრირების გაუმჯობესების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის მორიგი სხდომა გუშინაც უშედეგოდ – გვარების დაუსახელებლად დასრულდა. თუმცა, სერიოზული დისკომფორტი შეექმნა ლევან ჩრდილელს, რომელიც, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, ორსაათნახევრიან სხდომაზე გამოთქმული ყველა შენიშვნის ადრესატი იყო.

გვანცა ქვინიკაძე

ჩრდილელს ფინანსთა სამინისტროს ბიუჯეტის შეუსრულებლობის, ხარჯების, მათ შორის დაცული მუხლების, დაუფინანსებლობის, სახაზინო ვალდებულებებზე საეჭვოდ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთებისა და სხვა ფინანსური "უბედურებებისთვის" აკრიტიკებდნენ. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ანზორ ბალუაშვილმა ეჭვქვეშ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების საკითხიც კი დააყენა: **"თუ ბიუჯეტი სრულდება, რატომ არ ფინანსდება ხარჯები?"** უშიშროების მინისტრი ვალერი ხაბურძანია კი საბიუჯეტო პროცესისას ე.წ. "პირამიდების სქემების" გამოყენებაზე საუბრობდა.

სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის გიორგი ისაკაძის თქმით, სოციალური მუხლებისა და ტრანსფერების კუთხით დაგროვილი დავალიანება 207 მილიონ ლარს შეადგენს. ამ უზარმაზარი თანხის დაფარვა ბალუაშვილმა ფინანსთა სამინისტროს ოქტომბრისთვის მოსთხოვა, რაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ლევან ჩრდილელმა გააპროტესტა. **"თუ ოქტომბრამდე ბიუჯეტში 207 მილიონი ლარი მართლაც შევა, ეს იმის მაუწყებელი იქნება, რომ გეგმა გადაჭარბებით შესრულდება და, გამოდის, სეკვესტრის პროექტი ტყუილად შესულა პარლამენტში"**, - განაცხადა ჩრდილელმა.

ანზორ ბალუაშვილი, რომელიც კონტრაბანდის მფარველთა გვარების გამოცხადებით არაერთხელ დაიმუქრა, გუშინ აცხადებდა, რომ გვარების დასახელება მისი კომპეტენცია არ არის და დამნაშავეები იმ ორგანოებმა უნდა დაასახელონ, რომლებიც გამოძიებას აწარმოებენ. თუმცა, მან ის მაინც "გაამხილა", რომ კონტრაბანდისტთა წინააღმდეგ ბრძოლაში გარკვეული წინსვლა მიღწეულია და სისხლის სამართლის საქმეები აღძრულია.

შს მინისტრის საიუბილეო ექსკურსია პანკისში

მართალია, ზუსტად ერთი წლის წინ პანკისის ხეობაში დაწყებული ანტიკრიმინალური ოპერაცია ჯერ დასრულებულად არ გამოცხადებულა, მაგრამ ძალოვანი მინისტრები საიუბილეო თარიღს – ანტიკრიმინალური ოპერაციის ერთი წლისთავს მორიგეობით მაინც აღნიშნავენ.

ოპერაციის წარმატებით ჩატარება და, შესაბამისად, ხეობის კრიმინალ-ტერორისტებისგან გასუფთავება გუშინწინ პანკისში ჩასულმა უშიშროების მინისტრმა უშიშროების ადგილობრივი სამსახურების თანამშრომლებთან ერთად იზეიმა. გუშინ კი ხეობას ანტიკრიმინალური ოპერაციის მეთაური შს მინისტრი კობა ნარჩემაშვილი ეწვია.

შინაგან საქმეთა მინისტრი და შინაგანი ჯარის სარდალი გიორგი შერვაშიძე ხეობაში საიუბილეო ექსკურსიის მოწყობამდე კახელ კოლეგებს შეხვდნენ.

კახეთის რეგიონის პოლიციის მთავარ სამმართველოში კახეთის სხვადასხვა რაიონების პოლიციის უფროსებთან ორსაათიანი საგანგებო თათბირის შემდეგ, რომელიც ჟურნალისტებისთვის დახურულ კარს მიღმა ჩატარდა და სადაც მინისტრმა რეგიონში არსებული კრიმინოგენული სიტუაციის შესახებ მოხსენებები ჩაიბარა, კობა ნარჩემაშვილი პანკისის ხეობას ესტუმრა. ანტიკრიმინალური ოპერაციის ხელმძღვანელმა ხეობის სიღრმეში სოფელ წინუბნის ტერიტორიაზე მდებარე ბლოკ-საგუშაგო დაათვალიერა, ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და შემდეგ მდინარე ალაზანთან დამბის საგუშაგო მოინახულა.

პანკისში დღეს არსებულ სიტუაციას შს მინისტრი დადებითად აფასებს და მისი უწყების ნამუშევრით დიდად კმაყოფილია. კობა ნარჩემაშვილმა კახეთის მთავარი სამმართველოსა და რაიონული პოლიციების მუშაობა დამაკმაყოფილებლად შეაფასა და მათ მადლობა გადაუხადა ხეობაში და, საერთოდ, მთელ რეგიონში შექმნილი სტაბილურობის დამყარებისთვის. მიუხედავად ხეობაში დამყარებული სიმშვიდისა, ბლოკ-საგუშაგოების გაუქმებაზე შს მინისტრი ჯერჯერობით მაინც არ საუბრობს. თუმცა, კობა ნარჩემაშვილის განცხადებით, საგუშაგოები სახეს შეიცვლიან, თუ რა სახით, ამის თაობაზე უფრო კონკრეტული საუბრისგან მან თავი შეიკავა.

თუ ძალოვანი მინისტრები მნიშვნელოვან თარიღს ადგილზე შემოვლით აღნიშნავენ, პანკისის ანტიკრიმინალური ოპერაციის წლისთავს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე კანცელარიიდან ესალმება. პრეზიდენტი ამაყობს იმით, რომ საქართველომ პანკისის ხეობაში ერთი წლის წინ სამაგალითოდ და უსისხლოდ ჩაატარა ძალისმიერი ოპერაცია .

"სამი წლის წინ 9 ათასი ჩეჩენი, საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტის გამოწვევის მიზნით, ძალით შემოდენეს. როცა დრო მოვიდა, თბილისმა დაახლოებით 600-700 "ბოევიკს", რომლებიც ჩეჩენ ლტოლვილებს შორის იმყოფებოდნენ, მოსთხოვა პანკისის ხეობა დაუყოვნებლივ დაეტოვებინათ და ისინიც ამ მოთხოვნას დამორჩილდნენ", - აცხადებს ედუარდ შევარდნაძე და კობა ნარჩემაშვილისა და ვალერი ხაბურძანიას მისამართით სამადლობელ სიტყვებს არ იშურებს.

მოკლედ

კანცელარიის სტუმრები ნატურით გაისტუმრეს

სახელმწიფო კანცელარიაში ისტორიული შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტი, სახელმწიფო მინისტრი, ეკონომიკისა და ვაჭრობის მინისტრი და სხვა ოფიციალური პირები უბრალო მოკვდავებს შეხვდნენ. ესენი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც 10-12 წლის წინათ კოოპერატიული ბინების მშენებლობისთვის ფული გადაიხადეს, მაგრამ ბინებს ველარ ეღირსნენ. მათი მრავალწლიანი ღაღადი ედუარდ შევარდნაძემ 1999 წელს შეისმინა, როცა სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი და შეუსრულებელი სამუშაოსთვის აღებული ფული შიდა ვალში აიღო (საერთო თანხა 180 მილიონ ლარს შეადგენს. ეს არის 7 ათასი ოჯახის მიერ შეტანილი ფული. თბილისში 4700 ასეთი ოჯახია) და 4 წლის შემდეგ ნატურით გასტუმრება დაიწყო. ანუ, სურვილის შემთხვევაში, ყოფილი კოოპერატივის წევრებს შეუძლიათ, გადახდილი თანხის საფასურად სახელმწიფო ქონების ნაწილი მიიღონ.

ამ საქმეში პირველი მერცხლები აღმოჩნდნენ სამი ფიზიკური პირი და ერთი 12-კაციანი ჯგუფი.

დიმიტრი დვალიშვილმა გამსახურდიას გამზირზე მიიღო 65 კვ/მ საცხოვრებელი ფართობი პატარა ეზოთი, მაია ჭუმბურიძემ – "საქგაზპროექტის" ასპროცენტიანი წილი, ვლადიმერ გვარამაძემ – ამორტიზებული სახლი მცხეთაში. 12-კაციან ჯგუფს კი გადაეცა ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის აქციათა 15%.

ეკონომიკის მინისტრის გია გაჩეჩილაძის შეფასებით, დიდი მნიშვნელობა აქვს თავად პრეცედენტს, რისთვისაც მან პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა.

ედუარდ შევარდნაძემ კი ყველას მიულოცა სახელმწიფო ქონების დაპატრონება და დაგვიანებისთვის ბოდიში მოიხადა.

ასე გახდნენ კოოპერატიული ბინათმშენებლობის იმედგაცრუებული წევრები სახელმწიფო ქონების მეპატრონენი. მალე სხვათა რიგიც დადგება.

24 საათი

"კონკურენცია" საჩუქრების გადასაცემად

თბილისის მერიაში მერის მთავარმა მრჩეველმა განათლების საკითხებში მანანა ნიკოლაიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა საკრებულოს მიერ პირველკლასელთათვის სასკოლო ნივთების გადაცემის დაგეგმილ ცერემონიალთან დაკავშირებით.

"ბავშვს საჩუქარი სკოლაში უნდა დახვდეს. საკრებულო კი აიძულებს პირველკლასელსა და მის მშობელს, რომ მონაწილეობა მიიღოს "ზეიმში" და რიგში დგომითა და აურზაურით მოიპოვოს იგი", - განაცხადა მან.

ნიკოლაიშვილის პრესკონფერენციის შემდეგ შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა ქალაქის მერმა, რომელმაც დაადასტურა ნიკოლაიშვილის განცხადება, რომ საკრებულო არღვევს კანონს და საჩუქრების გადაცემა მერიის ფუნქციაა, რომელიც ამას წლების განმავლობაში ყოველგვარი აჟიოტაჟის გარეშე აკეთებდა.

24 საათი

გაურკვევლობა სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით

გუშინ ჟურნალისტთა სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს გამომცემელთა ასოციაციის პრეზიდენტმა შადიმან ხელაძემ განაცხადა, რომ სამთავრობო კომისიის მიერ შერჩეულმა დისტრიბუტორმა ორგანიზაციამ, შპს "სკოლა და განათლებამ", შესაძლოა, სახელმძღვანელოების გავრცელება მნიშვნელოვანი დროით შეაფერხოს. იმის გამო, რომ მას, პირობისამებრ, გამომცემლობებთან ხელშეკრულება არ გაუფორმებია, შეიძლება ითქვას, რომ პროგრამა ჩავარდა. სხვა მიზეზებთან ერთად, ეს მოვლენა საუკეთესო პირობაა ე.წ. სახელმძღვანელოების "შავი ბაზრისთვის".

"სკოლა და განათლების" თავმჯდომარემ ნუგზარ ჯოგლიძემ უარყო ხელაძის განცხადება და თქვა, რომ 10-15 ოქტომბრისთვის სახელმძღვანელოებს ყველა სკოლა მიიღებს.

24 საათი

მიხეილ მაჭავარიანი - ბლოკ "ბურჯანაძე-დემოკრატების" ფავორიტი

გიორგი ასანიშვილი

მიხეილ მაჭავარიანი სამგორის რაიონის ამომრჩევლებისთვის კარგად ნაცნობი პიროვნებაა.

ბლოკი "ბურჯანაძე-დემოკრატები" გასულ კვირას სამეგრელოსა და გურიაში დაწყებულ წინასაარჩევნო კამპანიას ამჯერად უკვე თბილისში განაგრძობს. მისმა ლიდერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ გუშინ ისან-სამგორის რაიონის გამგეობის შენობაში შეკრებილ მოსახლეობას დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატი მიხეილ მაჭავარიანი წარუდგინა.

მრავალრიცხოვანი დამსწრე საზოგადოებისთვის "გაერთიანებული დემოკრატების" ერთ-ერთი ლიდერის პერსონა არც ისე უცნობია - ნინო ბურჯანაძის დახასიათებით, სამგორის საარჩევნო ოლქში 2001 წელს არჩეული მიხეილ მაჭავარიანი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პარლამენტარია, რომელიც ძალიან ბევრ დროს სწორედ რაიონის სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე მუშაობას უთმობს.

თავისი ნათქვამის დასტურად ნინო ბურჯანაძე იმ ფაქტს ასახელებს, რომ დეპუტატობასთან ერთად, მიხეილ მაჭავარიანი, ამავე დროს, მისი კაბინეტის უფროსიც იყო, მაგრამ ეს თანამდებობა მან ნებაყოფლობით დატოვა, რათა მთლიანად ისნის რაიონის პრობლემების მოგვარებაზე ყოფილიყო კონცენტრირებული.

"ვეცდებით, რომ ჩვენმა ბლოკმა ყველა რაიონში ამომრჩეველს ისეთივე ღირსეული კანდიდატურები შესთავაზოს, როგორიც მიხეილ მაჭავარიანია," - აცხადებს ბურჯანაძე. ამასთან, იგი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ აუცილებელია ოპოზიციურ ძალებს შორის გარკვეული კოორდინაცია არსებობდეს, რათა მათი მაჟორიტარი კანდიდატები ერთმანეთს არ დაუპირისპირდნენ. ბლოკ "ბურჯანაძე-დემოკრატების" ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ სხვა ოპოზიციონერ ლიდერებსაც იგივე მოსაზრება ექნებათ.

"დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებს, მაგრამ რაც უფრო კოორდინირებული იქნება ოპოზიციის ქმედებები, მით უფრო გაიზრდება მისი შანსი, მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში სოლიდურად იყოს წარმოდგენილი," - აღნიშნავს ბურჯანაძე.

გუშინ გამართული ღონისძიების შემდეგ მასმედიასთან შეხვედრისას, მან თავისი ბლოკის ზოგიერთ ტაქტიკურ სქემაზეც ისაუბრა. **"წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას, ჩვენ არავის ლანძღვა-გინებას არ ვაპირებთ, მაგრამ მკაცრად გავაკრიტიკებთ ყველას, ვინც აფერხებს ქვეყნის წინსვლა-განვითარებას. ჩვენ არ ვიქნებით აგრესიულები, მაგრამ ვიქნებით რადიკალურები, როდესაც საქმე მოსახლეობის ინტერესების დაცვას შეეხება,"** - განაცხადა პარლამენტის სპიკერმა.

საქართველო საგარეო ვალების მორევში

პრეზიდენტ შევარდნაძის თქმით, დეფოლტით მოსახლეობას ის პოლიტიკური ძალები ემუქრებიან, რომლებსაც საპარლამენტო არჩევნებში სახელისუფლებო ბლოკის გამარჯვების ეშინიათ. "ბიუჯეტის კორექტირება მეტად მტკივნეული პროცესია, მაგრამ ჩვენთვის პრიორიტეტი სავალუტო ფონდთან ურთიერთობა და ეკონომიკური სტაბილურობაა," - განაცხადა პრეზიდენტმა.

საქართველოს საგარეო ვალების ბოლო რესტრუქტურიზაცია პარიზის კლუბში 2001 წლის 5-6 მარტს მოხდა. მაშინ, მოლაპარაკებების შედეგად, ვალების დაფარვის ახალი გრაფიკები შეთანხმდა.

საქართველომ ვალების რესტრუქტურიზაციაზე შეთანხმება შეძლო შემდეგ ქვეყნებთან: ირანი, სომხეთი, თურქეთი, ავსტრია, ყაზახეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, რუსეთი, აზერბაიჯანი.

2001 წელს თურქმენეთმა მის მიმართ არსებულ 297.7 მლნ აშშ-დოლარიანი საგარეო ვალის რესტრუქტურიზაციაზე საქართველოს უარი განუცხადა.

საქართველოს საგარეო ვალი ირანის მიმართ 2003 წლის 1 მაისისათვის 12.826 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. შეთანხმების მიხედვით, 2003 წელს ქვეყანამ უნდა დაფაროს ვალის ძირითადი ნაწილი - 2.6 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით.

სომხეთის მიმართ საგარეო ვალი 19.593 აშშ დოლარია, 2003 წელს 7.8 მლნ აშშ დოლარი უნდა დაიფაროს.

თურქეთის მიმართ დავალიანება 54.337 მლნ აშშ დოლარია, წელს გადასახდელი თანხა 11.4 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს.

საქართველოს ავსტრიის 78.340 მლნ ევრო მართებს, წელს გადასახდელი თანხაა 4.7 ევრო.

ყაზახეთის მიმართ არსებული დავალიანებაა 27.774 მლნ აშშ დოლარი, წელს გადასახდელია 5.6 მლნ აშშ დოლარი.

უზბეკეთის მიმართ ვალი 1.002 მლნ დოლარია.

უკრაინის მიმართ — 732.0 ათასი აშშ დოლარი.

რუსეთის მიმართ — 156.858 მილიონი აშშ დოლარი, წლეულს გადასახდელი თანხა 22.4 მლნ დოლარია.

აზერბაიჯანის მიმართ დავალიანება 16.189 მლნ დოლარია;

საქართველოს ჩინეთის 5.821 მლნ შვეიცარული ფრანკი მართებს. ამჟამად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, საქართველოს მთავრობის თხოვნით, ვალის ჩამოწერის საკითხს იხილავს.

პარიზის კლუბში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით, საქართველოს გადასახდელი თანხების გაღება არსებული საბიუჯეტო გარღვევის პირობებში, სავარაუდოდ, ძალიან გაუჭირდება. ამიტომ პარიზის კლუბში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერა ვალების ხელახალი რესტრუქტურიზაციის საქმეში ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. ამ ფონზე, როდესაც ქვეყნის მთავრობამ ფონდის მხარდაჭერისათვის აუცილებელი პირობების შესრულება ვერ შეძლო, ვალების რესტრუქტურიზაცია შეუძლებელი ხდება. **მედია-ნიუსი**

ვალერი ხაბურძანია რუს კოლეგებს ჭიჭიაშვილის ექსტრადიციას სთხოვს

უშიშროების მინისტრი ვალერი ხაბურძანია დღეს მოსკოვში გაემგზავრება. უშიშროების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის, ნიკა ლალიაშვილის განცხადებით, ვიზიტისას ქართველი მინისტრი თავის რუს კოლეგებთან დახურულ შეხვედრებს გამართავს.

რუსეთში ვიზიტის წინ უშიშროების მინისტრმა პანკისის ხეობა შემოიარა. საქმე ისაა, რომ ბოლო პერიოდში რუსი სამხედროების მხრიდან კვლავ წამოვიდა ბრალდებები, რომლის მიხედვითაც, პანკისის ხეობაში კამიკაძე ქალებს წვრთნიან. რუსი სამხედროები ამტკიცებენ, რომ პანკისის ხეობაში არსებობს მომზადების ცენტრი, სადაც სწავლებას ქალი-კამიკაძეები არაბი ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით გადიან. ვალერი ხაბურძანია რუს კოლეგებთან ინფორმაციის უარმყოფელი მასალით ჩადის.

მოსკოვში გამართული საიდუმლო შეხვედრებისას, რუსეთისა და საქართველოს სპეცსამსახურების მეთაურები ტერორიზმთან ბრძოლის ერთობლივ გეგმებს შეიმუშავებენ. გარდა ამისა, ვალერი ხაბურძანია რუს კოლეგებს კონტრაბანდის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის ღონისძიებების გატარებასაც შესთავაზებს. საუბარი იქნება საქართველოს არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე - სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში რუსეთიდან შემოსული კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლაზე.

კიდევ ერთი საკითხი, რომლის მოგვარებასაც საქართველოს უშიშროების მინისტრი მოსკოველ კოლეგებს სთხოვს, რუსეთში დაკავებული ცნობილი პანკისისხეობელი კრიმინალის, შოთა ჭიჭიაშვილის გადმოცემაა. შეგახსენებთ, რომ შოთა ჭიჭიაშვილი არაერთ გახმაურებულ, საქმის ორგანიზატორობაშია ბრალდებული, მათ შორის - ადამიანის გატაცებებში, ის ივლისის დასაწყისში მოსკოვში სიძის სახლში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით, რუსეთის გენერალური პროკურატურა ჭიჭიაშვილის ბიოგრაფიის შესწავლითაა დაკავებული, რადგან არსებული ვერსიით, მას მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ჩეჩენ ბოევიკებთან. აქედან გამომდინარე, რუსი კანონდამცველები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა, ჭიჭიაშვილი რუსეთში განხორციელებული ტერაქტების მონაწილეც იყოს.

ხმიადაშვილსა და დურგლიშვილს სამთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს

შსს-ს სპეცრაზმის მიერ რამდენიმე დღის წინათ დაკავებული ნიკოლოზ ხმიადაშვილისა და გიორგი დურგლიშვილის ნათესავებმა ახლობელთა დაკავება ამჯერად თბილისის მთაწმინდა-კრწანისის სასამართლოში გააპროტესტეს. ნიკოლოზ ხმიადაშვილს მეტსახელად „რობოტას" და მისი მეგობარს გიორგი დურგლიშვილს გუშინ სასამართლომ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა.

ხმიადაშვილისა და დურგლიშვილის დაკავება მათმა თანასოფლელებმა გუშინ კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს. რამდენიმე საათით მათ გორი-ცხინვალის ავტომაგისტრალი გადაკეტეს. მოსახლეობა კვლავ დაკავებულების გათავისუფლებას ითხოვს. მათი განცხადებით, ხმიადაშვილი და დურგლიშვილი პოლიციამ უკანონოდ დააპატიმრა, რისთვისაც იარაღი და ნარკოტიკი სპეციალურად ჩაუდო.

ნიკოლოზ ხმიადაშვილს, მეტსახელად "რობოტას", ადგილობრივი მოსახლეობა თავგამოდებით იცავს. ისინი აცხადებენ, რომ პოლიციამ სრულიად უდანაშაულო ადამიანი აიყვანა.

ნიკოლოზ ხმიადაშვილის ჯგუფის შესახებ შაბათს სახელმწიფო მინისტრს შს მინისტრმა კობა ნარჩემაშვილმა ანგარიში ჩააბარა. მინისტრის განცხადებით, დაკავებული სერიოზული ბანდიტური ჯგუფის ლიდერია, წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ჰქონდა ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც ერგნეთიდან მომავალ კონტრაბანდულ საქონელს აცილებდა. ამ ოპერაციის განხორციელებისათვის შს მინისტრმა სახელმწიფო მინისტრის მადლობა დაიმსახურა. "რობოტას" თანასოფლელებისა და ადვოკატის განცხადებით, ხმიადაშვილის დაჭერით ნარჩემაშვილმა, რომლის უწყების ზოგიერთი წარმომადგენელიც კონტრაბანდის მფარველი თავად არის, საარჩევნოდ ქულები ჩაიწერა. **24 საათი**

„ჩვენი პასუხი ბევრად ეფექტური იქნება, ვიდრე AES-ის„

პირველი გვერდიდან

უკომპრომისობის მაჩვენებელი იყო "საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის" კიდევ ერთი გადაწყვეტილება ფილიალებთან დაკავშირებით - 27 აგვისტოდან ელექტროენერგიის მიწოდება 23 რაიონს საერთოდ შეეწყდება. ზუგდიდი, წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, სენაკი, მარტვილი, აბაშა, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური, ხონი, ტყიბული, ორპირი, ზესტაფონი, ამბროლაური, ლენტეხი, დუშეთი, თიანეთი, ახალგორი, ყაზბეგი, დმანისი, თეთრიწყარო, მანგლისი, თელეთმარტყოფი, ელექტროენერგიის საფასურის გადაუხდელობის გამო, საბითუმო დონეზე გაითიშებიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ რაიონებში ელექტროენერგიას ვერც სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტები მიიღებენ. ზურაბ ნოღაიდელის თქმით, ელექტრომომარაგება მათ მხოლოდ საფასურის ამოღების მაჩვენებლის გაუმჯობესების შემდეგ აღუდგებათ. წინასაარჩევნო პერიოდში ასეთი ღონისძიებების გატარების მიზანშეწონილობაზე დასმულ კითხვას მრჩეველმა უპასუხა, რომ ენერგოკომპანიის კალენდარი პოლიტიკურს არ ემთხვევა და არც არის საჭირო.

შეგახსენებთ, რომ სადისტრიბუციო ენერგოკომპანია ფიდერების მიხედვით შეზღუდვებს 29 ივლისიდან ახორციელებს. კომპანიის დარჩენილი 36 ფილიალი დენს კვლავ ამ პროგრამის მიხედვით მიიღებს.

ამასობაში, მამუკა ნიკოლაიშვილი სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრის რანგში თავის პირველ ვიზიტს მოსკოვში ახორციელებს. როგორც პრეზიდენტმა შევარდნაძემ განაცხადა, მოსკოვში საუბრები ელექტროენერგიაზე ტარიფის შესაძლო შემცირების საკითხს და რუსეთის ერთიანი ენერგოსისტემის ქართულ ბაზარზე პირველი სექტემბრიდნ შემოსვლის მზადყოფნას შეეხება. მოლაპარაკებებს მოსკოვში სემეკ-ის თავმჯდომარე დავით მირცხულავაც აწარმოებს.

შარაძე მკალავიშვილს აქციებით იცავს

გლდანის ეპარქიის მრევლმა გუშინ საქართველოს პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა, ბასილ მკალავიშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა მოითხოვა და ფართომასშტაბიანი მშვიდობიანი აქციების მოწყობით დაიმუქრა. გუშინვე, იმის დასადასტურებლად, რომ ბასილ მკალავიშვილს 2002 წელს სექტანტური ლიტერატურა არ დაუწვავს, დეპუტატმა გურამ შარაძემ, გლდანის ეპარქიის მრევლთან ერთად, საქართველოს გენერალური პროკურატურის შენობასთან სექტების კუთვნილი ლიტერატურა დაწვა. გლდანის მართლმადიდებლური ეპარქიის წარმომადგენლებმა პარლამენტის თავმჯდომარეს, ნინო ბურჯანაძეს გუშინ ოფიციალური მიმართვა გაუგზავნეს. მრევლი მოითხოვს, პარლამენტმა ხმა აღიმაღლოს ბასილ მკალავიშვილისა და ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური სარწმუნოების დასაცავად. გლდანის ეპარქიის წარმომადგენლები ბურჯანაძისგან ითხოვენ იმ პარლამენტის წევრების ვინაობის გამოაშკარავებას, ვინც საკანონმდებლო ორგანოში რელიგიური სექტების წინააღმდეგ მიმართული კანონპროექტების მიღებას ბლოკავს. გუშინ პარლამენტში გამართულ პრესკონფერენციაზე გურამ შარაძემ განაცხადა, რომ პარლამენტში არის ლობი, რომელიც ხელს უწყობს იმ კანონპროექტების დაბლოკვას, რომელიც ქვეყანაში ანტიმართლმადიდებლური ლიტერატურის გავრცელების პრობლემის მოგვარებას ითვალისწინებს. **მედია-ნიუსი**

ორი სიტყვით

მესტია. მესტიის რაიონში ლეხტაგის ტყეში დაუდგენელმა პირებმა ინგლისის მოქალაქე ჩარლზ ლერნონი დააყაჩაღეს. სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის ინფორმაციით, ჩარლზ ლერნონი დასავლეთ საქართველოს თემთა მობილიზაციის ინიციატივის პროგრამის დირექტორად მუშაობს. მათივე განცხადებით, ლეხტაგის ტყეში მყოფ ინგლისელს ორი ნიღბიანი შეიარაღებული ბოროტმოქმედი დაესხა, რომლებმაც ლერნონს 2 ოქროს ბეჭედი, 200 დოლარი, მობილური ტელეფონი, ფოტოაპარატი და ზურგჩანთა წაართვეს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა სპორტის სახელმწიფო დეპარტამენტის შენობა გაქურდეს. სავარაუდოდ, სამმა ყაჩაღმა დარაჯი გაკოჭა და შენობაში სხვადასხვა ოთახი, მათ შორის - დეპარტამენტის თავმჯდომარის ირაკლი მეძმარიაშვილის სამუშაო კაბინეტი გაქურდა. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის საგადასახადო ინსპექციის რამდენიმე მუშაკის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საგანგებო ლეგიონის ცნობით, მათ 2000 წლის თებერვლის, აპრილის, მაისის, ივნისის, ივლისის და აგვისტოს თვეების ხალფასების უწყისებში, ხელფასის მიმღების გრაფაში ყალბი ხელმოწერების გზით, თანამშრომლების ხელფასები - 1049 ლარი მიითვისეს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. საგანგებო ლეგიონში 2003 წლის 15 აგვისტოდან 22 აგვისტომდე რეგისტრირებულია სამართალდარღვევის 113 ფაქტი. აღიძრა ხუთი საქმე, გამოვლინდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 78 ფაქტი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 223-ე მუხლის დარღვევის 30 ფაქტი. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

ქუთაისი. არასრულწლოვანთა საქმეების იმერეთის სამხარეო კომისიამ ქუთაისში 45 მაწანწალა ბავშვი აღრიცხა. მათი უმრავლესობა, ეროვნებით ბოშა, თავს მათხოვრობით ირჩენს და ორგანიზებულ მათხოვრულ ჯგუფებს ქმნის. მთლიანად რეგიონში ქუჩის ცხოვრებას დღეისთვის 150-მდე ბავშვი ეწევა. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

ქუთაისი. "რუსული ენის მასწავლებელთა ასოციაცია", რუსეთის საელჩოს დახმარებით, პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ზონალურ ინსტიტუტში კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს ხსნის. პროექტის ფარგლებში კვალიფიკაციას როგორც ქუთაისის, ისე რეგიონის მასწავლებლები აიმაღლებენ. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. 100-მდე აზერბაიჯანელმა მოქალაქემ გუშინ საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი 20 აგვისტოს ქართველი მებაჟეების მიერ დაკავებული ტვირთის დაბრუნებას მოითხოვენ და ფართომასშტაბიანი აქციების მოწყობით იმუქრებიან. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. თბილისის მერიის შენობის წინ გუშინ მარტოხელა და უმწეო მრავალშვილიან დედათა აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები ქალაქის ხელმძღვანელობისგან საპირველსექტემბროდ თითო ბავშვზე 100 ლარსა და სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ დარიგებას მოითხოვენ. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. თბილისის მერის ვანო ზოდელავას განცხადებით, ისევ პრობლემად რჩება 2002 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საოჯახო დახმარებების დავალიანებების დაფარვის საკითხი, რადგან საკრებულომ 2003 წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტში იგი არ გაითვალისწინა. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. 1 სექტემბერს სწავლა თბილისის ყველა სკოლაში დაიწყება. დღეისთვის რემონტი მიწისძვრის შედეგად დაზიანებულ 27 სკოლაში მიმდინარეობს. მათ უმრავლესობაში სარემონტო სამუშაოები 1 სექტემბრამდე დასრულდება, ხოლო 8 სკოლაში ფლიგელებში გაგრძელდება. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. პირველ სექტემბერს მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა უფასო იქნება. იგივე შეღავათი, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით, პირველ სექტემბერს მეტროპოლიტენით მგზავრობაზეც გავრცელდება. სექტემბრიდან გაიზრდება ტრანსპორტის რაოდენობაც. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. თბილისის მერიის ჯანდაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის დავით პავლიაშვილის მონაცემებით, უახლოეს დღეებში თბილისში სასწრაფო დახმარება «03"-ის ავტოპარკი 20 მანქანით შეივსება. ტენდერში გამარჯვებული ფირმას ისინი ნიჟნი ნოვგოროდიდან ჩამოჰყავს. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. უახლოეს ხანებში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ამირან გამყრელიძე გალის რაიონში ჩავა, სადაც ოთხი ამბულატორია გაიხსნება. ამბულატორიის გახსნას ხელისუფლება აფხაზურ მხარესთან შეთანხმებით ოჩამჩირის რაიონშიც აპირებს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. გუშინ საქართველოში ისრაელის სოციალური დაცვის მინისტრი ზევულონ ორლევი ჩამოვიდა. მისი ვიზიტის ძირითადი მიზანია საქართველოს სოციალური დაცვის სფეროს მდგომარეობის გაცნობა და თანამშრომლობა. ისრაელის მინისტრი თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლსაც ეწვევა. **მედია-ნიუსი**

გამომცემელი რუსთავი 2 პრინტი. მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), ვახტანგ ნადირაძე (გამომშვები რედაქტორი), ირაკლი ლეჟავა (პასუხისმგებელი რედაქტორი). დამატებები: დედაქალაქი - დავით მაღრაძე, ლიტერატურა - მალხაზ ხარბედია, სამყარო - ქეთევან სადღობელაშვილი, სამართალი - ნიკოლოზ რურუა, სტილი - ბიძინა მაყაშვილი, მედიცინა - ზაზა ფაჩუაშვილი, ბიზნესი - გიორგი კალანდაძე, საბავშვო - ვალერი ჯინჭარაძე. ფოტო: ბესო გულაშვილი (მენეჯერი). დიზაინი: გიორგი ხმალაძე. კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, ლელა წიქარიშვილი, ბექა ბალარჯიშვილი, დავით გეგეჭკორი, დიმიტრი შალუტაშვილი, ირაკლი ბილაშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, თამარ კვაჭანტირაძე, ხათუნა გოგიშვილი, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია. რეკლამა - ზურაბ ჯაოშვილი.

ორი სიტყვით

რუსეთი. გუშინ, დილით კრასნოდარში სამი აფეთქება მოხდა, რასაც სამი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, სხვადასხვა სახის ჭრილობები კი დაახლოებით ოცმა მოქალაქემ მიიღო. აფეთქებებს შორის მხოლოდ ხუთწუთიანი ინტერვალი იყო. ორი აფეთქება კაფე-ბარების - "რუსის" და "ჯოის" მახლობლად განხორციელდა, ხოლო მესამე აფეთქება ტროლეიბუსის გაჩერებაზე მოხდა. ტრაგედიის შედეგად ერთი ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო ორი პიროვნება - საავადმყოფოში მიყვანისთანავე. ასაფეთქებელი მოწყობილობები ლურსმნებით და სხვა რკინის დეტალებით იყო დატენილი. კრასნოდარის მხარის სამართალდამცავი ორგანოები არ გამორიცხავენ, რომ ტრაგედია, შესაძლოა, ტერორისტების მიერ ყოფილიყო მოწყობილი. ყოველი შემთხვევისათვის რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურორის მოადგილის სერგეი ფრიდინსკის განცხადებით, მომხდართან დაკავშირებით უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე "ტერორიზმისა" და "მკვლელობის" მუხლებით.

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს მონაცემებით, მიმდინარე წელს სამრეწველო სექტორში სულ 3074 საწარმო აღირიცხა, აქედან 2721 მოქმედია. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. პრეზიდენტ შევარდნაძის განცხადებით, ეროვნული ბანკის მეშვეობით, ქვეყნის სავალუტო რეზერვი 28 მლნ დოლარით შეივსო. ეს ორჯერ მეტია, ვიდრე გასულ წელს. რაც შეეხება დეპოზიტთა ზრდას, იგი 15 პროცენტით გაიზარდა და 600 მლნ-ს გადააჭარბა. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში შევა. ეკონომიკის სამინისტრომ წერილობით უკვე წარუდგინა პავლიაშვილის კანდიდატურა სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეს გიორგი ისაკაძეს. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის გამჭვირვალობის პრინციპით სააგენტოსთან 7-წევრიანი სამეთვალყურეო საბჭო იქმნება. მისი შემადგენლობა, რომელსაც 1-წლიანი ვადით პრეზიდენტი ნიშნავს, მმართველობისა და მაკონტროლებელი ორგანოების თანამდებობის პირებით დაკომპლექტდება. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. 29 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში გაერო-ს ეგიდით გაიმართება ფორუმი "წყალი, ბუნებრივი გარემო და უსაფრთხოება". მასში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. მტკნარი წყლის თემა საქართველოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა, რადგან გამორიცხული არ არის, ქვეყანამ ახლო აღმოსავლეთში წყლის იმპორტი აწარმოოს. ეს იდეა 1999 წელს, ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის დროს პრეზიდენტმა შევარდნაძემ წამოჭრა. **24 საათი**

■ ■ ■

თბილისი. 1 სექტემბერს თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში საქართველო-თურქეთს შორის ორმხრივი კონსულტაციების მორიგი რაუნდი შედგება. განიხილება საზღვრისპირა რეგიონებში სავაჭრო ურთიერთობების გამარტივების გზები, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და აღურიცხავი საქონლის გადატანის აღკვეთის ზომები. ასევე განიხილება ავიაკომპანიის "თურქეთის ავიახაზების" საქართველოში საქმიანობის პრობლემები. **24 საათი**

■ ■ ■

თბილისი. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტით გათვალისწინებული, მიწის საკომპენსაციო თანხების ნახევარზე მეტი უკვე გაცემულია. კომპანია "BP"-ის ინფორმაციით, წალკის, თეთრიწყაროს, ბორჯომის, ახალციხისა და ადიგენის რაიონებში, კომპენსაციის სახით, მოსახლეობაზე დღეისათვის სულ 12,6 მლნ ლარია გაცემული, უახლოეს მომავალში კი დაიწყება კომპენსაციების გაცემა გარდაბნის რაიონში. მიწის კომპენსაციებისთვის სულ 20 მლნ ლარის გაცემაა დაგეგმილი. თანხას 2900 კერძო მესაკუთრე და 150 მოიჯარე მიიღებს. **"ინტერ-პრესი"**

■ ■ ■

თბილისი. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის საექსპორტო ნავთობსადენის სამშენებლო სამუშაოები დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. კომპანია BP-ის ინფორმაციით, წალკის რაიონში მილსადენის ხელით შედუღების პროცესი 135 კმ-იან მონაკვეთზე უკვე დასრულებულია და ამჟამად ელექტროშედუღება მიმდინარეობს. პარალელურად, რაიონში მილსადენისთვის საჭირო დერეფნის 172 კმ-მდე მონაკვეთი გაიწმინდა და 150 კმ-მდე მონაკვეთზე მილების დაწყობის პროცესი ხორციელდება. რაც შეეხება გარდაბნის რაიონს, როგორც "BP"-ში აცხადებენ, სამშენებლო ბანაკების მოსაწყობი სამუშაოების 30 პროცენტამდე უკვე შესრულებულია. **"ინტერ-პრესი"**

■ ■ ■

თბილისი. პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის განცხადებით, „რაო ეესთან" მოლაპარაკებები უკვე საბოლოო ფაზაში შედის. მოლაპარაკებები ამჟამად მოსკოვში მიმდინარეობს და მას სათბობ-ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა აწარმოებს. როგორც პრეზიდენტი აცხადებს, „რაო ეესის" საქართველოში შემოსვლაში პოლიტიკური მიზნები არ დევს, რაც ანატოლი ჩუბაისმა საქართველოში ყოფნისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პრეზიდენტის თქმით, საქართველო რომ რუსეთის გაზს მოიხმარს, ამაში გასაკვირი არაფერია. როგორც მან აღნიშნა, ამისკენ „მთელი ევროპა ისწრაფვის". **მედია-ნიუსი.**

საქართველო კატასტროფის წინაშე

პირველი გვერდიდან

რაც შეეხება რუსეთის სხვა ინტერესებს საქართველოში, დიდი ფილოსოფია და სტრატეგია არ სჭირდება იმის მიხვედრას, რომ საქართველოს ენერგეტიკაში რუსეთის გაბატონებას რუსული სამხედრო ბაზების დატოვების მოთხოვნა მოჰყვება. ამის შემდეგ, ალბათ, "ეს-ენ-გე-ს" სამხრეთ საზღვრებზე და საქართველო-რუსეთის საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე საქართველოს მხრიდან რუსი მესაზღვრეების ჩაყენება დადგება დღის წესრიგში. შემდეგ მოსკოვი მოითხოვს საქართველოს შესვლას რუსეთ-ბელარუსის კავშირში, ან მოსკოვთან ისეთი კავშირის დამყარებას, როგორიც ახლა აქვს სომხეთს ან ყაზახეთს. რუსეთი, აგრეთვე, მოგვთხოვს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში შესვლას. ეს ყველაფერი კი საქართველოს მიერ დასავლეთისათვის ზურგის შექცევით უნდა დასრულდეს. ესაა ის მიზნები, რომელსაც რუსეთი, პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, საქართველოში თანამიმდევრულად ახორციელებს.

ალექსანდრე რონდელი: "თუ გამოცდები ტარდება ისე, როგორც ტარდება, რატომ უნდა გვქონდეს იმედი, რომ არჩევნები უკეთესად ჩაივლის?"

თავიანთი მიზნების შესრულებაში რუსებს როგორც სუბიექტური, ისე ობიექტური პირობები ეხმარება.

ობიექტურ პირობებს შორის შეიძლება დავასახელოთ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა, ენერგეტიკული რესურსების ნაკლებობა (თუ ჰიდრორესურსებს არ ჩავთვლით). ამასთან, ჩვენი ენერგეტიკული მეურნეობა არის ის, რაც შემორჩა საბჭოთა კავშირის შემდეგ. რა თქმა უნდა, 12 წლის განმავლობაში ახალი ენერგეტიკის შექმნა შეუძლებელი იქნებოდა. ამას ხელისუფლებისაგან ვერც მოვითხოვთ. მაგრამ ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა, როდესაც ენერგეტიკაში აბოგინა და ახლაც აბოგინებს ისეთ ხალხს, რომელიც საკუთარ გამდიდრებაზე ფიქრობს და არა სახელმწიფო ინტერესებზე. შედეგებს ჩვენ უკვე ვიმკით. მათ თავიანთ რუს მეგობრებთან ურთიერთობა უფრო აძლევთ ხელს, იმიტომ, რომ ფასეულობები და შეხედულებები ერთი აქვთ. ობიექტურ მიზეზად უნდა დავასახელოთ, აგრეთვე, შაჰ-დენიზ-ერზრუმის გაზსადენის მშენებლობის დაყოვნებაც. აზერბაიჯანულ გაზს კიდევ სამი წელი ვერ მივიღებთ.

იმ ფაქტს, რომ ხალხს არა აქვს შუქი და სითბო, რუსეთის ორბიტაში დაბრუნების მოსურნე პოლიტიკოსები თავიანთ სასარგებლოდ იყენებენ. ხალხს იმასაც კი ეკითხებიან: თავისუფლება უნდათ თუ სინათლე? რატომ არის, რომ ბევრი ერისათვის თავისუფლება და სინათლე ერთად მოდის, ჩვენ კი მათ შორის არჩევანის გაკეთება გვიწევს? ეროვნული ინტერესების კუთხით, ეს ძალზე უზნეო არჩევანია.

- რუსეთის მიერ ულტიმატუმების წამოყენების ფაქტი მიანიშნებს იმაზე, რომ მას წარმატების იმედი აქვს. რა განაპირობებს ამ იმედს?

- შიდა აშლილობა საქართველოში, სუსტი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი ტრადიციული ანტისახელმწიფოებრივი აზროვნება და ჩვენი პოლიტიკოსების სურვილი, პირადი მიზნების მიღწევისთვის გარეშე ძალა გამოიყენონ. სამწუხაროდ, ეს ჩვენ ისტორიიდან მოგვდევს. ამას ვაღიარებთ კიდეც, მაგრამ საწინააღმდეგოდ არაფერს ვაკეთებთ. ჩვენი პოლიტიკური კულტურა ფეოდალიზმის ხანაში დარჩა. ძალიან ბევრი მოღვაწე, რომელიც ეროვნული ინტერესების დამცველად ასაღებს თავს, ცდილობს, რომ რუსეთთან საერთო ენა გამონახოს. ესეც საქართველოსათვის ტრადიციული მოვლენაა.

ძალიან მწარეა ამის აღიარება, მაგრამ, როგორც ჩანს, ჩვენ დამოუკიდებლობისათვის მზად არ ვიყავით. ფაქტია, რომ დამოუკიდებლობის 12 წლის შემდეგ ვერ გავმართეთ ბიუჯეტი; არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი არ არის ისე სტაბილური, რომ მან ხელისუფლების გადაცემა უზრუნველყოს. არც ერთი ძალოვანი სტრუქტურა, განსაკუთრებით არმია, არ ჰგავს იმას, რაც უნდა იყოს. ის მინიმუმიც, რაც პატარა ქვეყანას მოეთხოვება - ეროვნული ერთიანობა - ჩვენში ვერ განვითარდა. ის, რაც ჩვენ ახლა გვაქვს, არის სახელმწიფოს პაროდია, რაშიც ყველანი ვართ დამნაშავე.

- რუსეთის ზეწოლის გააქტიურება არჩევნების მოახლოებას ემთხვევა. თქვენი აზრით, რა კავშირია ამ ორ მოვლენას შორის?

- ჩვენს ისტორიაში შეიძლება, ათეულობით შემთხვევა გავიხსენოთ, როდესაც ძალაუფლების მოპოვების ან შენარჩუნების სანაცვლოდ, უცხო ძალებთან გარიგებაზე მიდიოდნენ. ამაში მე გასაკვირს ვერაფერს ვხედავ, თუმცა დამღუპველი კი ნამდვილად არის. ფაქტია, რომ დღეს ქვეყანა უმძიმეს მდგომარეობაშია. გვაქვს ურთულესი ურთიერთობები რუსეთთან. ურთიერთობების გაფუჭება, რაც არ უნდა გვაბრალონ, ჩვენ გამო არ მომხდარა. რუსეთი საქართველოში უმნიშვნელოვანეს ტერიტორიას ხედავს, რომელიც მას თავისი ინტერესებისთვის სჭირდება. რუსეთი ამისთვის იბრძვის ყველა მის ხელთ არსებული საშუალებით (მოგეხსენებათ, საგარეო პოლიტიკაში უზნეობა მიღებულია). ჩვენ კი მუდმივად ვსუსტდებით და რუსეთს საფუძველს ვაძლევთ, იფიქროს, რომ თუ მას მოთმინება ეყოფა და არ შეანელებს ზეწოლას, საქართველოს ხელში ჩაიგდებს.

როდესაც ირანის შაჰი მოსკოვს ეწვია, ხრუშჩოვმა მას, ჩვეულებისამებრ, პირდაპირ უთხრა: ირანი ერთი დამპალი ვაშლის ხეა, ერთი რომ შევანჯღრიოთ, ჩვენს ფეხებთან დაეცემაო. შაჰი თავის მოგონებებში წერს, რომ იგი გაოგნდა ამის გაგონებაზე. ასე უყურებს რუსეთი საქართველოსაც. ეს პროცესი საკმაოდ მომწიფდა. რუსეთმა ერთი კარგად რომ შეარყიოს, გამოჩნდება უამრავი მოღალატე, აუცილებლად გამოჩნდებიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მაშინვე მათთან მივარდებიან. სტალინისა და ლენინის მიერ დამუშავებული ჩვენი ხალხიც ამას ნორმალურად მიიღებს. და ამით კიდე ერთი ქართული რომანტიზმი დასრულდება.

თუმცა, მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ასე ცუდად არ წავა. ის, რაც ახლა ხდება, არის არა კურსის შეცვლა, არამედ ღრმა ნოკდაუნი, საიდანაც გამოსვლაა საჭირო. ვფიქრობ, ამისთვის ჩვენ გვაქვს რესურსებიც და გვყავს მეგობრებიც, რომლებმაც დახმარების ხელი უნდა გამოგვიწოდონ.

- რას ელით მომავალი არჩევნებისაგან? ნოკდაუნიდან გამოსვლას თუ ნოკაუტს?

- მე ვფიქრობ, რომ არჩევნები იქნება კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დარტყმა. არ მომწონს ჩვენი ტელეპროგრამები. არ შეიძლება ყოველ საღამოს აჩვენო, როგორ არიან შენი ქვეყნის წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები შეპყრობილი განდიდების მანიითა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდების სურვილით. შთაბეჭდილება იქმნება, რომ პოლიტიკოსების უმრავლესობას მხოლოდ სავარძლის შენარჩუნების ან დაკავების სურვილი ამოძრავებს და ქვეყანაზე არ ფიქრობს. ძალიან ცოტაა პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც სერიოზულ შთაბეჭდილებას ტოვებს. სამწუხაროდ, ხალხს ჰგონია, რომ ეს ასეც უნდა იყოს და ამაზე ხმას არ იღებს.

ჩვენი დაბალი პოლიტიკური კულტურა და საყოველთაო უზნეობა თავს იჩენს არჩევნების დროსაც. თუ არა ეს უზნეობა, არც გაყალბება მოხდება და არც ცუდი ხალხის არჩევა. მაგრამ, თუ მოსახლეობის დიდი ნაწილის მორალური კოდექსი ქურდულია, მაშინ რა გასაკვირია, რომ მისი პარლამენტიც "რამკიანი ქურდებით" შეივსება. რა არის ამაში საოცარი?

- რა მეთოდებით შეეცდება რუსეთი თავისი მიზნების მიღწევას?

- რუსეთს სურს, რომ საქართველო წარმოაჩინოს როგორც სუსტი, არშემდგარი საზოგადოება და სახელმწიფო, რომელსაც პატრონი სჭირდება. ამ მიზანს, ჩვენი ტაშფანდურობის გამო, იგი ნელ-ნელა აღწევს. ჩვენი დასავლელი მეგობრები თანდათან ხვდებიან, რომ ყოვლად არასერიოზული მოვლენა ვართ და სახელმწიფოებრიობა ჩვენთვის მორიგი გასართობია. ჩვენ მივიღეთ დამოუკიდებლობა მაშინ, როდესაც ყველამ მიიღო. ამაზე ტაშფანდური ავტეხეთ, მაგრამ მოგვიანებით მივხვდით, რომ დამოუკიდებლობა რთულია და ახლა ვცდილობთ, მოვნახოთ ვიღაც, ვისაც ჩვენს ყველა წარუმატებლობას გადავაბრალებთ. ამდენი მარცხი ერის განვითარებაზე ძალიან მძიმე კვალს ტოვებს. კიდევ ერთი მარცხის შემთხვევაში, ჩვენი ისტორია, როგორც მომავლის მქონე ერისა, შეიძლება დასრულდეს. უკეთესი მომენტი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შესაქმნელად, საქართველოს, შეიძლება მეტი აღარც ჰქონდეს.

რაც შეეხება რუსეთის ზეწოლას, ეს სრულიად უნიკალური მოვლენაა: ქვეყანამ შენი ორი ტერიტორიის ოკუპაცია მოახდინა და მერე მოდის და გედავება, რომ მის მიმართ მტრულ პოლიტიკას ატარებ. სავალალოა, რომ ამას ყველანი შევეჩვიეთ, რუსებიც მიეჩვივნენ, და რაც ყველაზე სამწუხაროა, მიეჩვივნენ ევროპელებიც - ასეთი რამ ევროპაში არ ხდება, მაგრამ რუსებს ჩვენთან ეს გასდით.

ჩვენთვის ერთადერთი გამოსავალი ისაა, რომ არაფერში უკან არ დავიხიოთ. მე მგონია, რომ ერში მაინც არის ჯანმრთელი ძარღვი, არიან ჯანსაღი ძალები. მე ვხედავ მომავალს მხოლოდ იმ ახალგაზრდობაში, რომელმაც მიიღო ნამდვილი განათლება, არა აქვს მნიშვნელობა - დასავლეთში თუ აღმოსავლეთში, და ესმის, რა არის თანამედროვე სახელმწიფოს შენება და რა არის ნამდვილი პატრიოტიზმი.

- რამდენად გაქვთ იმედი, რომ არჩევნები ნორმალურად ჩაივლის?

- თანამედროვე საზოგადოებაში ორი რამაა მნიშვნელოვანი: განათლება და პოლიტიკური ორგანიზაცია. განათლების დონე მოწმდება გამოცდებით, პოლიტიკური ორგანიზაციისა – არჩევნებით. გამოცდები საქართველოში ყოველთვის განსაკუთრებულად ტარდებოდა და ანტიქართულ ფენომენად ითვლებოდა. როგორ შეიძლება ქართველის გამოცდა? ობიექტური და მკაცრი შეფასება მისთვის მიუღებელია. იგივე ფუნქცია ეკისრება არჩევნებსაც. თუ გამოცდები ტარდება ისე, როგორც ტარდება, რატომ უნდა გვქონდეს იმედი, რომ არჩევნები უკეთესად ჩაივლის?

ყველაფერს ისევ ხელისუფლება ცვლის და არა ხალხი

პირველი გვერდიდან

არჩევნებისთვის განკუთვნილ საარჩევნო თანხებს შეკვეცავდა და მოიყოლებდა იმ თანხებსაც, რომელიც თავის დროზე ჟორბენაძის გუნდმა ხვადასხვა ადამიანების (ძირითადად, რეგიონების წარმომადგენელთა) მოსასყიდად გამოიყენა და რომელთა მხარდაჭერა ჯერ კიდევ სჭირდება.

სამაგიეროდ ის აბსოლუტური დომხალი, როგორიც დღეს ბიუჯეტია შეუკვეცელი ხარჯებით და არაადეკვატურად ცოტა ფულით, მანიპულირების და კორუფციის ფართო შესაძლებლობებს იძლევა. მანიპულირება კი, რასაკვირველია, პენსიების და ხელფასების ხარჯზე მოხდება. ანუ იმ თანხას, რომელიც დაცული მუხლების დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს, პროსახელისუფლებო ბლოკი საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენებს.

ბუნებრივია, ასეთი ლოგიკის წინააღმდეგ არც ის არგუმენტი მუშაობს, რომ სეკვესტრის ჩაგდების შემდეგ სავალუტო ფონდთან ურთიერთობები ძალიან გაფუჭდება, რაც ისეთ კონკრეტულ შედეგებში გამოიხატება, როგორიც სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან მისაღები ფულის დაკარგვა და გადაუხდელი და არარესტრუქტურირებული საგარეო ვალების გამო ქვეყნის ბანკროტად გამოცხადებაა.

მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ამ მთავრობისთვის არაპრიორიტეტული საკითხია, მითუმეტეს მაშინ, როცა არსებობს ჟორბენაძე, რომელიც, თურმე, დამოუკიდებლადაც შეძლებს კრედიტორ ქვეყნებთან მოლაპარაკების დაწყებას.

თუმცა, ამ ხელისუფლებას თავისებური მოლაპარაკებების წარმოება ნამდვილად შეუძლია. ერთ-ერთი ასეთი გზა რუსეთისთვის საგარეო ვალებში დარჩენილი სტრატეგიული ობიექტების მიყიდვაა, რისი გაკეთებაც ამ მთავრობას, პრეზიდენტის ჩათვლით, არ გაუჭირდება.

პრეზიდენტმა, რომელსაც დაბალანსების პოლიტიკის შესაძლებლობები შიდა პოლიტიკაში ამოწურა, რადგან საკუთარი არჩევანი უკვე დიდი ხანია გააკეთა, ამჯერად საშიში თამაში უკვე საგარეო არენაზე დაიწყო და ამერიკის და რუსეთის ინტერესთა დაბალანსებაზე ალაპარაკდა.

შევარდნაძის პროამერიკულობას, ბუნებრივია, არც თომას ჯეფერსონის იდეებისადმი სიყვარული და არც დემოკრატიის ღირებულებებისადმი ერთგულება ედო საფუძვლად. მისი პროამერიკულობის ერთადერთი მიზანი ამერიკიდან და დასავლური ორგანიზაციებიდან მიღებული ის მილიონიანი დახმარებები იყო, რომელიც მის კორუმპირებულ სისტემას სიცოცხლეს უხანგრძლივებდა.

ხოლო მას შემდეგ, რაც ამერიკის ხელისუფლებამ კატეგორიულად მოითხოვა არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება, ხოლო საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა გამოაცხადეს, რომ მეტ დათმობებზე აღარ წავიდოდნენ და პროგრამებს შეწყვეტდნენ, პრეზიდენტის და მისი ხელისუფლების პროამერიკულობას წყალი შეუდგა.

გარდა ამისა, როგორც ჩანს, შევარდნაძეს საკუთარი ძალის დემონსტრირებაც სურს და უნდა, აჩვენოს ამერიკას, რომ თუ ზეწოლას გააგრძელებენ და დახმარებას არ აღუდგენენ, მას რუსეთთან წასვლაც შეუძლია.

მაგრამ, როგორც ერთმა გავლენიანმა ამერიკელმა ექსპერტმა თქვა, ეს შევარდნაძისთვის ცეცხლთან თამაშს უფრო ჰგავს, რომელიც მისთვის, შესაძლოა, ძალიან ცუდად დამთავრდეს.

აქ, ვაშინგტონში, დილით პოლიტიკოსები ნამდვილად არ იღვიძებენ იმაზე ფიქრით, თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში. ამერიკის ხელისუფლებას იმდენი პრიორიტეტი და პრობლემა აქვს, რომ მისთვის საქართველო ნამდვილად არ არის ის თემა, რომელსაც ქვეყნის სასიცოცხლო ინტერესებთან რაიმე შეხება აქვს.

ამერიკელებს, ბუნებრივია, სურთ დემოკრატია და სტაბილურობა საქართველოში, მაგრამ თუ საქართველომ სხვა გზა აირჩია, ეს მათ ინტერესებს პირდაპირ საფრთხეს არ შეუქმნის და არც ვაშინგტონში, არც ჩიკაგოში თუ სამხრეთ კაროლინაში ადამიანებს არ შეაშფოთებთ ის ამბავი, რომ საქართველოში დემოკრატია დამარცხდა.

ამდენად, ნურავის ექნება იმის ილუზია, რომ ამერიკელები გააკეთებენ იმას, რაც საქართველოში საქართველოს მოქალაქეების მიერ არის გასაკეთებელი. ნურავის ექნება ნურც იმის ილუზია, რომ ჩვენს უფლებებს - თავისუფალი არჩევანის და, რაც მთავარია, ნორმალურად ცხოვრების უფლებას, ჩვენს მაგივრად ვინმე სხვა დაიცავს.

ერთ ამერიკელ პროფესორს, ფრედერიკ სტარს, ვკითხე: რამ შეიძლება აიძულოს შევარდნაძე, რომ არჩევნები დემოკრატიულად ჩაატაროს? მან მიპასუხა: მხოლოდ საკუთარმა სინდისმა. ეს, მართლაც, ასეა. თუ სინდისი არ გკარნახობს, მაშინ ვერც თეთრი სახლის მიერ გამოგზავნილი უმაღლესი დესპანი გაიძულებს, გადადგა სწორი ნაბიჯი, თუნდაც ეს დესპანი შენი დიდი ხნის მეგობარი იყოს.

და რადგან ხელისუფლება დეფიციტს განიცდის ადამიანისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი თვისებისა, როგორიცაა სინდისი, ხალხს უნდა ეყოს ძალა, რომ საკუთარი უფლებები და საკუთარი ქვეყანა თავად დაიცვას.

პრეზიდენტი პასუხისმგებლობას იღებს, თითს კი პარლამენტს უქნევს

პირველი გვერდიდან

საერთოდ, ჩვენი პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ სამეგრელოში მის მხარდამჭერ პარტიებს არც ისე დაბალი რეიტინგი აქვთ. ალბათ, ამიტომ შევარდნაძე ბურჯანაძე-დემოკრატების ზუგდიდიდან დაწყებულ საარჩევნო ვოიაჟზე ირონიით საუბრობს: **"მოგზაურობა მათ, შეიძლებოდა, საქართველოს ნებისმიერი კუთხიდან დაეწყოთ. გარდა ამისა, ამ გაერთიანებას ბლოკს ვერც დავარქმევ. ბურჯანაძე მარტოა. თავის პარტიას თუ შექმნის, მაშინ ამ გაერთიანებას უკვე "კომპლექსიც" კი შეიძლება დაერქვას".** პრეზიდენტმა ვერც მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ლონდერ ცაავა გაწირა, რომლის გადაყენებასაც ახლა აფხაზეთიდან დევნილების ერთი ნაწილი ითხოვს. პრეზიდენტი თამაზ ნადარეიშვილისაგან საქმეში გარკვევას ითხოვს. სიმართლის დადგენის სურვილი იმდენად დიდია, რომ იგი აქციის მონაწილეებთან პირად შეხვედრასაც არ გამორიცხავს...

"ის, რაც ეპატიება მარსს, არ ეპატიება იუპიტერს" - ეს გამონათქვამი პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დადასტურა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტის სეკვესტრის მიუღებლობის გამო, პარლამენტარები ქვეყნის ინტერესების უგულებელყოფაში დაადანაშაულა. პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ ჩვენს საკანონმდებლო ორგანოში ახლა საკუთარი წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებით არიან გართულნი. პრეზიდენტი სხვადასხვა კუთხით კანონმდებლობის გამკაცრების მომხრეა და პარლამენტს კვლავ კანონების მიუღებლობას უხსენებს: **"გასამკაცრებელია კანონმდებლობა ამომრჩევლის მოსყიდვის მხრივაც, ჩემს კონსტიტუციურ უფლებას გამოვიყენებ და მოვითხოვ, რომ ამ საკითხზე ღია კენჭისყრა ჩატარდეს, რათა გაირკვეს, თუ ვინ არის მომხრე არჩევნების პატიოსნად ჩატარებისა და ვინ - არა. მაგრამ, პარლამენტის გასაკეთებელ საქმეს აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ გააკეთებს..."** პარლამენტის საქმე კი ამ კვირაში, ძირითადად, წინა კვირაში დაწუნებული სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიღებაა. ბუჯეტისა, რომლის გარღვევის გამო პასუხისმგებლობას პრეზიდენტი თითქოს არსად გაურბის...

საქართველო ჰააგის სასამართლოსთვის მასალებს ამზადებს

აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების იუსტიციის ყოფილი მინისტრი პაატა დავითაია პრეზიდენტ შევარდნაძისგან რწმუნებებს ელის, რომელსაც მისთვის იუსტიციის მინისტრი როლანდ გილიგაშვილი ამზადებს.

პაატა დავითაიამ ჯერ არ იცის, ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე აფხაზეთის საკითხის გასატანად, პრეზიდენტის საგანგებო რწმუნებები მას რა უფლებამოსილებებს მიანიჭებს.

მისი თქმით, პარლამენტში უკვე რატიფიცირებულია ის დოკუმენტი, რომლითაც საქართველო რომის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სტატუტს მიუერთდა. პაატა დავითაია აცხადებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა უკვე ამ ტრიბუნალის კანონმდებლობასთან სრულად ჰარმონიზებულია.

მისივე თქმით, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 408-ე მუხლით უნდა აღძრას. ეს მუხლი ადამიანურობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებისათვის სასჯელს ითვალისწინებს. გარდა ამისა, საქმე რომის სტატუტის მეშვიდე მუხლის პირველი პუნქტითაც უნდა აღიძრას, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელს მოქალაქეთა დეპორტაციისათვის და მათი იძულებით გადაადგილებისათვის. ეს დანაშაული ადამიანურობის წინაშე ჩადენილ ქმედებებშიც შედის. საქართველოს პროკურატურამ უნდა აღძრას საქმე, გამოიძიოს და გადააგზავნოს ჰააგაში. თხოვნა ჰააგაში სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ უნდა შევიდეს საქართველოს სახელით, რისთვისაც პაატა დავითაიას პრეზიდენტ შევარდნაძის საგანგებო რწმუნებები სჭირდებოდა. **მედია-ნიუსი**

არჩევნები ქვეყნის მთავარი დემოკრატიული მონაპოვრის გარეშე

პირველი გვერდიდან

"ცესკო-ს წევრის უფლებამოსილების ვადა იწყება ახლად შექმნილი კომისიის პირველი შეკრების დღეს და იწურება საქართველოს პარლამენტის მომდევნო არჩევნების შემდეგ შექმნილი ცესკო-ს პირველი შეკრებისთანავე." მეოთხე პუნქტში კი ნათქვამია: **"ახლად შექმნილი ცესკო-ს პირველი შეკრება იმართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მომდევნო წლის 3-დან 8 იანვრამდე..."** გუშინ ცესკო-ს წევრებმა განაცხადეს, რომ ეს "ლაფსუსი" პარლამენტმა უნდა გამოასწოროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არჩევნებს ძველი ცესკო ჩაატარებს.

ცესკო-მ მწვანე შუქი აუნთო მესამე სექტორის ინიციატივას დეპუტატთა რაოდენობის შესამცირებლად რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. იგი შესაბამის დოკუმენტაციას გადაუგზავნის საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც ერთი თვის ვადაში რეფერენდუმის თარიღი უნდა დანიშნოს.

გუშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად 11 პარტია გაატარა რეგისტრაციაში და ეუთო-ს ცესკო-ს თავმჯდომარის პოსტზე თავისი კანდიდატურა – გია ზესაშვილი წარუდგინა.

რაც შეეხება პრესის უფლებების შემზღუდველ დადგენილებას, იგი ცესკო-ში სოციალისტ დენის დავითაშვილის ინიციატივით შევიდა და კენჭისყრაზე ხმების საჭირო რაოდენობა ვერ მოაგროვა. დადგენილებას მხარი არ დაუჭირეს "მრეწველმა" ნოდარ ჭყონიამ და "აღორძინების" წარმომადგენელმა ტარიელ გაგნიძემ. სხდომის ბოლოს ცესკო-მ დადგენილების მიღება მაინც მოახერხა. დენის დავითაშვილმა "24 საათს" განუცხადა: **"იმათ, ვინც დადგენილების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ცალკე ვესაუბრე და შეთანხმებას მივაღწიეთ."** ამის შემდეგ დავუკავშირდით ნოდარ ჭყონიას და ტარიელ გაგნიძეს, მათ ჩვენთან საუბრისას კატეგორიულად უარყვეს დავითაშვილთან "ცალკე საუბარი" და შეთანხმება.

დავითაშვილის განმარტებით, დადგენილება მეორედ მიიღეს მცირედი ცვლილებებით: **"საუბარია არა რომელიმე მუხლის შეცვლაზე, არამედ ჩვენ ოდნავ შევარბილეთ ტონი... თუ ასე გაინტერესებთ, კონკრეტულად რა ცვლილება შევიტანეთ, გეტყვით, რომ დადგენილება შესაბამისობაში მოვიყვანეთ საარჩევნო კოდექსთან. რახან ასე დაწვრილებით გაინტერესებთ, გადაშალეთ კოდექსი, დადგენილების ტექსტიც გიშოვიათ და მოიყვანეთ ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში."** ჩვენთან ასე "ტკბილად" მოსაუბრე დენის დავითაშვილმა ისიც გვითხრა: **"ახლა იურისტები მუშაობენ დადგენილების ტექსტის რედაქციაზე".** ჩვენ დავუკავშირდით ცესკო-ს წევრ იურისტებს.

ელზა გულიაშვილი: **"დადგენილება თვალით არ მინახავს. დენის დავითაშვილს ჰკითხეთ, იმან იცის ყველაფერი".**

ელდარ გოგიაშვილი: **"თქვენ მართლა გჯერათ, რასაც დენისი გეტყვით?"**

მესამე იურისტი ბესიკ ლაჩაშვილი გუშინდელ სხდომას საერთოდ არ დასწრებია.

დადგენილების პროექტი, რომელშიც შეტანილი "მცირედი ცვლილებები" გასიდუმლოებული დარჩა, არჩევნებამდე 50 დღით ადრე კრძალავს **"სახელმწიფო და კერძო ტელე ან რადიორეპორტაჟების სააგიტაციო დანიშნულების კომენტარებით გაშვებას... აიკრძალოს ტელე ან რადიომაუწყებლობის მიერ არასათანადო საეთერო დროს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა ისეთი ინტერვიუს ან გამოსვლის გაშვება, რომელიც ატარებს სააგიტაციო ხასიათს... ტელე ან რადიომაუწყებლობის კომპანიებს ეკრძალებათ პოლიტიკური პარტიების, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით საინფორმაციო-გასართობი გადაცემების გაშვება..."** ასევე იკრძალება მასმედიით **"პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო სუბიექტის ისეთი გამოსვლის, ინტერვიუს, მიწოდების გაშუქება, რომელიც დაკავშირებულია საარჩევნო პროცესთან ან ამომრჩევლის მიერ საკუთარი ნების გამოვლენასთან"...**

ცესკო-ს წევრის ილია გეგენავას აზრით, **"ამ დადგენილებით სახელმწიფო იძლევა გარანტიას, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა და სუბიექტი თანაბარ პირობებში იყოს... ტელევიზიებს თანაბარი დრო უნდა გამოეყოს და თანაბარი ფასები დაუწესდეს."**

"ნაციონალმა" კობა დავითაშვილმა სრულიად განსხვავებული მოსაზრება გამოთქვა: **"ეს არის კონსტიტუციის პირდაპირი დარღვევა, რომელიც შეეხება სიტყვის თავისუფლებას და ინფორმაციის გავრცელების თავისუფლებას.... არსებობს "თანაბრობის პრინციპის" ორი გაგება: კომუნისტური, როგორც ჩვენი მთავრობა მოქმედებს, ანუ ყველა თანაბარ მდგომარეობაში უნდა იყოს ძალის წესით და მეორე, დემოკრატიული, რომელიც ითვალისწინებს თანაბარ უფლებებს, ანუ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, ან ძალას აქვს უფლება, შეიძინოს სარეკლამო დრო ტელეკომპანიაში. თავის მხრივ, ყველა ტელეკომპანიას აქვს უფლება, გაუშვას ის სიუჟეტი, რომელიც მას აძლევს ხელს. ამ მხრივ შეზღუდვა არ უნდა არსებობდეს. ჩვენ ამ დადგენილებას აუცილებლად გავასაჩივრებთ საკონსტიტუციო სასამართლოში."**

ზურაბ ჭიაბერაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია "სამართლიანი არჩევნების" დირექტორი: **"დოკუმენტი, რომელიც დღეს ხელთ მაქვს (შესაძლოა, ხვალ იგი შეცვლილი სახით ვიხილოთ) სერიოზულად აყენებს საფრთხის ქვეშ კონსტიტუციურ წესრიგს. დემოკრატიული საზოგადოების ძირითადი პრინციპის მიხედვით, ნებისმიერ ადამიანს თუ ჯგუფს აქვს აზრის გამოხატვის თავისუფლება. წინასაარჩევნო პერიოდში მით უფრო, სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა თავიანთი სიტყვა მიიტანონ თითოეულ ამომრჩევლამდე, რომელმაც ინფორმირებული არჩევანი უნდა გააკეთოს. თუ პარტიის წარმომადგენელმა აგიტაცია არ გასწია, მაშინ რა საჭიროა წინასაარჩევნო კამპანია? ეს იმას ნიშნავს, ყველა ერთად მივიდეთ საარჩევნო ყუთებთან და კომუნისტურ პარტიას დავუდასტუროთ, რომ მზად ვართ დიადი საბჭოთა კავშირის დასაცავად. დადგენილების "ე" მუხლში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ამომრჩეველს საკუთარი ნება არ უნდა ჰქონდეს. ესე იგი ამომრჩეველს ვიღაცამ უნდა უკარნახოს... თავისუფლად შეგვიძლია დავასკვნათ: ჩვენს სახლებში ილიჩის ნათურა კიაფობს, ხოლო დადგენილების ავტორთა სულებში – სურვილი, აღადგინონ კომუნიზმი."**

დენის დავითაშვილის მიერ ინიცირებული ეს დადგენილება ყველაზე დიდ საფრთხეს საზოგადოებისთვის შეიცავს და პირდაპირ, გახსნილი ტექსტით მიანიშნებს არჩევნების გაყალბების გარდუვალობაზე. წინასაარჩევნო პროცესიდან რაც უფრო მეტად გამოითიშება მედია და საარჩევნო სუბიექტებს არ მიეცემათ საშუალება, თავისუფლად მიიტანონ თავისი აზრი ამომრჩევლამდე, მით უფრო ბევრი ადამიანი მივა ბრმად საარჩევნო ყუთებთან. ასეთ ვითარებაში კი, როდესაც ისედაც მაღალია საზოგადოებაში ნიჰილიზმი, ხმების გაყალბება, რომ იტყვიან, ტექნიკის საქმეა. ალბათ, ასეთია ამ ვირ-ეშმაკული ჩანაფიქრის არსი.

აფინანსებს ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო", პროექტს ახორციელებს გაზეთი "24 საათი"

გისურვებთ წარმატებულ და ხალისიან სასწავლო წელს!

მხარდაჭერა გვჭირდება

მიხეილ არდია, ზურაბ გიორგაძე

57-ე სკოლა, მე-8 კლასი

ამ ბოლო დროს საქართველოში საგრძნობლად გახშირდა შემთხვევები, როდესაც პოლიციის მუშაკები უდანაშაულო ხალხს უმიზეზოდ ჩხრეკის დროს ჯიბეში უდებენ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, რის შემდეგაც იმ მოქალაქეს აკავებენ, რათა ფული გამოსძალონ, დაკავებული პიროვნება ყველანაირად ცდილობს, რათა არ ჩაჯდეს ციხეში და ასრულებს პოლიციის მოთხოვნას, რაც თავისუფლებისათვის ფულის გადახდას გულისხმობს.

პოლიციელების წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩლის შეტანას აზრი არ აქვს, რადგანაც სასამართლო ხელისუფლება მათ მხარეს დაიჭერს და მოსამართლე ამ შემთხვევაში ქრთამს დამნაშავეებისგან აიღებს.

ხშირია შემთხვევები, როცა დაკავებულ პიროვნებას, რომელსაც მძიმე დანაშაული აქვს ჩადენილი, პოლიცია ათავისუფლებს, რაც საფრთხეს უქმნის მშვიდობიან მოსახლეობას და სახელმწიფოს, რადგან არ სრულდება კანონი.

ჩვენს ქვეყანაში პოლიცია, მაღალი რანგის წარმომადგენლებს, რომლებიც ჩართულები არიან კორუფციაში, არ აკავებს, რადგან პოლიციის მუშაკებს ეშინიათ სამსახურის დაკარგვის და ასრულებენ თავიანთი უფროსების ბრძანებებს, რაც დამნაშავე, კორუმპირებული ჩინოვნიკების დაცვას ნიშნავს. მას შემდეგ, რაც დამნაშავე, ფულის გადახდის მეშვეობით, გათავისუფლდება, იგი კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს იმ იმედით, რომ იმავე მეთოდით დაიძვრენს თავს პოლიციიდან.

ასე იცავს ჩვენი პოლიცია კანონს და საზოგადოებას დამნაშავეებისგან და ზემოთ ნახსენები მოქმედებებით თვითონ ხდება დამნაშავე.

თუ ჩვენ დავიწყებთ ანტიკორუფციულ მოძრაობას, ჩვენ მხარს საზოგადოების უმცირესობა დაგვიჭერს, ხოლო უმეტესობა, მთავრობისა და პოლიციის ჩათვლით, კორუმპირებულებს მიემხრობა.

ჩვენ ვხედავთ, რომ აკაკი გოგიჩაიშვილის "60 წუთი" ყველა ღონეს ხმარობს, რათა ამხილოს დამნაშავე პოლიციელები ნარკობიზნესსა და კორუფციაში. ისინი ფარული კამერით აფიქსირებენ იმ მოქმედებებს, სადაც ასახულია პოლიციელების ურთიერთობა ნარკოტიკებთან, თუ როგორ ითრევენ ისინი უდანაშაულო მოქალაქეებს იძულებით. "60 წუთმა" სასამართლოში აღძრა საქმე იმ პოლიციელების წინააღმდეგ, რომლებიც მათ მიერ გადაღებულ ფირზე არიან ასახული დანაშაულის ჩადენის დროს, მაგრამ მოსამართლე არ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნას მტკიცებულების უქონლობის გამო. "60 წუთის" მტკიცებულებები არ ითვლება!

ასე რომ, ჩვენ გვესაჭიროება ხალხის უმეტესობის მხარდაჭერა და შედარებით მაღალი რანგის წარმომადგენელი, რომელიც სათავეში ჩაგვიდგება და დახმარებას გაგვიწევს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

საიდან ჩნდებიან ქუჩის ბიჭები

მარიამ ცხოიძე

(57-ე სკოლა, მე-8 კლასი)

ხშირია მოზარდებზე პოლიციის ზეწოლა. მე ერთ-ერთი ფაქტის მომსწრე გავხდი. ბაღში ვიყავი, სადაც ჩემი ასაკის ბიჭები კამათობდნენ. მათგან ერთს ვიცნობდი, უბრალოდ, ჩემი ნაცნობი იყო და მეტი არავინ. ამ დროს პოლიციაც გამოჩნდა და დავინახე საშინელი რამ: გაშველების მაგივრად პოლიციამ მოზარდების ცემა დაიწყო. სასტიკად ურტყამდნენ ხელკეტებს. შემდეგ დავინახე, რომ ჩემს ნაცნობს პოლიციელმა ჯიბიდან მობილური ამოუღო და გულის ჯიბეში ჩაიდო. მერე კვლავ ძალით ჩაუყო ჯიბეში ხელი და რაღაც პატარა კოლოფი ამოუღო. თავში წამოარტყა, პანღურიც ამოსცხო და მანქანაში ჩააგდო. დაქოქეს მანქანა და სწრაფად წავიდნენ.

ამბის შემდეგი ნაწილი გადმოცემით ვიცი. ჩემი ნაცნობი პოლიციაში წაუყვანიათ და ნარკოტიკი აღმოუჩენიათ ჯიბეში. იგი ამბობდა, რომ ჩაუდეს, მას არ ჰქონია. ამის გამო ის სასტიკად ცემეს. შემდეგ გამოიძახეს მშობელი და ქრთამი მოითხოვეს. რა თქმა უნდა, მშობელმა ქრთამი გადაიხადა, რადგან შვილს ცემით ხომ არ მოაკვლევინებდა, მაგრამ განთავისუფლების შემდეგ მშობლებმა შვილისგან პასუხი მოითხოვეს. ბიჭს ახლა მშობლებისთვის უნდა აეხსნა და საკუთარი უდანაშაულობა დაემტკიცებინა.

ასეთი ამბის შემდეგ ბიჭის ფსიქიკა ირღვევა, მას, ალბათ, შურისძიების წყურვილიც უჩნდება და "ქუჩის ბიჭადაც" ჩამოყალიბდება – აქედან იწყება მკვლელობა, ქურდობა და სხვა კრიმინალური დანაშაული.

დროშა

ნინო კვაჭაძე

ვალდორფის თავისუფალი სკოლის მე-8 კლასის მოსწავლე

ქუჩის ყველა აქციის დროს, რომელიც ხშირად ხელჩართულ ბრძოლად გადაიქცევა და მონაწილეები გინებით იკლებენ ერთმანეთს, საქართველოს დროშები ფრიალებს და დროშის ტარი ხელკეტებად იქცევა ხოლმე.

ამას წინათ ერთი ფილმი ვნახე, „პატრიოტი". იქ ამერიკის დროშას ჯადოსნური ძალა აქვს. საქართველოს ისტორიიდანაც რამდენი ფაქტი ვიცით, თუ როგორ ეწირებოდნენ დროშის დაცვას, როგორი ძალა ჰქონდა დროშაზე დაფიცებას, ან როგორ კერავდნენ და ქარგავდნენ ქალები დროშას. ასე მგონია, ადრე საქართველოში დროშის შეკერვას ყველას არ ანდობდნენ ისევე, როგორც ხატის დახატვას. დროშა ხომ ძალიან საპატივცემულოა.

მართალია, მე ეს დროშაც მომწონს, რომელიც არის. თუმცა, დღეს ერთი ამბავია ატეხილი იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს დროშა. მაგრამ ჯერჯერობით, რომელიც გვაქვს, იმ დროშებს როგორ ვექცევით?

არ ვიცი, სწორია თუ არა, მაგრამ გავიგე, რომ საქართველოს დროშებს თურქეთშიც კერავენ. თუ ეს სწორია, ჩემი აზრით, ძალიან ცუდია. იმიტომ კი არა - რატომ თურქეთში, არა, მე მგონია, რომ ჩვენ დროშას ჩვენ უნდა ვკერავდეთ და უნდა ვუვლიდეთ.

პოლიცია სიტუაციას ართულებს

სალომე გურგენიძე

(57-ე სკოლა, მე-8 კლასი)

მოზარდების და პოლიციის ურთიერთობა ძალიან დაძაბულია. პოლიცია სასტიკად ექცევა ახალგაზრდებს. ამ მხრივ ჩვენს უბანშიც განუკითხაობაა.

როცა ბავშვები ჩხუბობენ და პოლიცია მოდის, ნაცვლად იმისა, რომ დაარეგულიროს, სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებს.

სამარშრუტო ტაქსში, ჩემს მეგობარს (16 წლისაა), რომელიც ჩემს გვერდით იჯდა, დაურეკეს . ჩვენ წინ სამი კაცი იჯდა, დაახლოებით 35-40 წლის. ერთ-ერთი მოუბრუნდა დათოს და ტელეფონი სთხოვა, მაგრამ ჩვენ ვუთხარით, რომ "კრედიტი" არ გვქონდა. ეს კაცი კი თავისას არ იშლიდა: აუცილებლად უნდა დავრეკო, თუ ანგარიშზე ფული არ გაქვთ, ჩემს კარტას ჩავდებო, რადგან ჩემი აპარატი დაუტენავიაო. რა გზა გვქონდა, ვათხოვეთ. ამ დროს მეორემ "მარშრუტკა" გააჩერებინა და გაიქცნენ. როცა პოლიციაში განვაცხადეთ, მჯერა, რომ ისინი იპოვიდნენ, მაგრამ ტელეფონი მოეწონათ და დაიტოვეს. ასეთი შემთხვევები ძალიან ხშირია. დათოს არც განცხადება დააწერინეს, რაც მერე გავიგეთ, რომ პოლიციისგან უკანონობაა.

წერილები მთავრობას

პასუხი

თუ გამოიძებნება ფინანსები, ელიავას ქუჩა მეოთხე კვარტალში შეკეთდება, ძაღლებზე კი კონტროლი გაძლიერდება

ვალდორფის თავისუფალი სკოლის მეათეკლასელის, ანა ტაბატაძის წერილი, რომელშიც ის აგლაძის /ელიავას/ ქუჩის ასფალტის უკიდურესად ცუდ მდგომარეობაზე და მაწანწალა ძაღლების ხროვაზე საუბრობს, გადაეგზავნა დიდუბე-ჩუღურეთის გამგებელს, გიორგი ჩაჩანიძეს. ვიდრე გამგეობიდან პასუხს მივიღებდით, ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ამ შუალედში ძაღლებთან გამკლავება კიდევ რამდენიმე მაცხოვრებელს მოუხდა.

დიდუბე-ჩუღურეთის გამგეობის პასუხი წერილზე:

პასუხად თქვენი წერილისა გაცნობებთ, რომ რაიონში არსებული 385 ქუჩიდან 70 პროცენტი დაზიანებულია. რაიონის ქუჩებისა და მოედნების შეკეთებაზე მიმდინარე წელს ბიუჯეტით გამოყოფილია 608 000 ლარი.

შეკეთებითი სამუშაოები ჩაუტარდა და მიმდინარეობს იმ ქუჩებსა და მოედნებზე, სადაც ინტენსიურად მოძრაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი . დღეისთვის შეკეთებულია 31 ქუჩა.

მიმდინარე წელს აგლაძის /ელიავას/ ქუჩაზე მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარება დამოკიდებულია ბიუჯეტის შესრულებაზე და თუ გამოიძებნება დამატებითი დაფინანსების წყარო, მაშინ სამუშაოები განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.

რაც შეეხება მაწანწალა და უპატრონო ცხოველების დაჭერას, გაცნობებთ, რომ ს/დასუფთავების სპეცავტომეურნეობის ორი სპეცავტომანქანა სისტემატურად ყოველდღიურად მუშაობს. რაიონში კვირაში ერთხელ, ღამის საათებში ტარდება საგანგებო რეიდები.

ელიავას ქუჩაზე და მიმდებარე ქუჩებზე მაწანწალა და უპატრონო ცხოველების დაჭერაზე გამგეობის შესაბამისი სამსახურის მიერ დაწესებულია სათანადო კონტროლი.

რაიონის გამგებლის მოადგილე ჯ. გურგენაშვილი



აგლაძის ქუჩის მონაკვეთი

გლდანს სპორტული მოედანი და სკვერი არ მოაკლდება, ლიფტებიც აღდგება

თბილისის 71-ე სკოლის მერვეკლასელების მონიკა ეზუგბაიას და ვახტანგ საურის წერილები, რომლებშიც ისინი გლდანის რაიონის კეთილმოწყობის პრობლემებზე საუბრობდნენ, გადაეგზავნა გლდანი -ნაძალადევის რაიონის გამგებელს ირაკლი ქორიძეს.

ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობის პასუხი:

განხილულ იქნა ქ. თბილისის **71-სკოლის მოსწავლის, მონიკა ეზუგბაიას** თქვენდამი გადმოგზავნილი წერილი, რომელიც შეეხება გლდანის დასახლების მე-6 მ/რაიონში არსებული სკვერის, სპორტული მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, გარე განათებისა და ლიფტების აღდგენას.

გაცნობებთ, რომ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობის მუშაობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის სოციალური გარემოს გაუმჯობესების, ახალგაზრდობის ჯანსაღი აღზრდისა და მათი თავისუფალი დროის სწორად წარმართვის საკითხები, რომელსაც იგი ახორციელებს რაიონის ბიუჯეტში ამ ღონისძიებებზე გათვალისწინებული დაფინანსების ფარგლებში. დღეისთვის რაიონში აღდგენა-რეკონსტრუქციას ექვემდებარება 31 და 100-მდე სპორტული მოედანი, რომელთა ერთდროულად რეაბილიტაცია, მიუხედავად მოსახლეობის მოთხოვნისა, შესაბამისი დაფინანსების უქონლობის გამო, შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, გამგეობის მუშაობა შემოიფარგლება ყოველწლიურად 2-3 სპორტული მოედნისა და ამდენივე სკვერის აღდგენით. მიმდინარე წელს , გამგეობის ძალებით, თემქის მე-11 მ/რაიონის მე-2 კვარტალში, მე-3 მ/რაიონის მე-5 კვარტალში და გლდანის მე-5 მ/რაიონში აღდგენილი იქნა 3 სპორტული მოედანი, ხოლო თემქის დასახლებაში, ისააკიანის ქუჩაზე და გლდანის „ა" მ/რაიონში 2 სკვერი და ერთი საჭიდაო მოედანი.

ქ. თბილისის საკრებულომ და მერიამ, გაითვალისწინა რა დედაქალაქში ამ კუთხით არსებული პრობლემები, მიიღო გადაწყვეტილება - ყველა რაიონში და მათ შორის გლდანი-ნაძალადევის რაიონში მიმდინარე წელს აღადგინოს 20 სპორტული მოედანი. დღეისთვის ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ უკვე აღდგენილია და ფუნქციონირებს 6 რეკონსტრუირებული სპორტული მოედანი.

რაც შეეხება, კონკრეტულად, გლდანის მე-6 მ/რაიონში არსებულ სკვერს და სტადიონს, გამგეობა, მიუხედავად ბიუჯეტში თანხების სიმცირისა, ეცდება გამონახოს საშუალება წლის ბოლომდე აღნიშნული ობიექტების კეთილმოსაწყობად.

ამასთან ერთად გაცნობებთ, რომ საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების აღდგენას ახორციელებს შპს „თბილლიფტი", ხოლო გლდანის მე-6 მ/რაიონის შიდაკვარტალური გზების განათების საკითხის თაობაზე, გამგეობის მიერ საკითხი დასმულია ქ.თბილისის მერიის გარე განათების სამსახურის წინაშე.

გამგებლის მოადგილე
თ. ჯულუხიძე

68- სკოლის მოსწავლეებს ახალი სასწავლო წლისათვის სიახლე ქუჩაში დაელოდებათ

პირველი სექტემბრიდან 68-ე სკოლის მასწავლებლები და მშობლები ნაკლებად იღელვებენ ბავშვებზე- აციმციმებული ყვითელი ნათურა მძღოლებს გააფრთხილებს, ხოლო თეთრზოლიანი ასფალტი - ფეხით მოსიარულეებს.

68- ე სკოლის მოსწავლის, თამუნა ჭეიშვილის წერილი ათონელის ქუჩაზე უსაფრთხო გადასასვლელის მოწყობის წინადადებით, „შესმენილ" იქნა. წერილის თავდაპირველი ადრესატი საგზაო პოლიციის სამმართველოს უფროსი გია ბერაძე გახლდათ. წერილმა საქმიანი გზა გაიარა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსთან ოთარ ჭეიშვილთან და შ.პ.ს. „შუქნიშანს" გადაეცა შესაბამისი მითითებით. შ.პ.ს. „შუქნიშანმა" კი არ დაახანა:

„ქ. თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსს ბატონ ო. ჭიპაშვილს

ასლი: ქ.თბილისის საგზაო პოლიციის სამმართველოს უფროსს ბატონ გ. ბერაძეს

ასლი: გაზეთ „24 საათის" მიმომხილველს ქალბატონ დალი კუპრავას

თქვენი ა/წლის 8 ივლისის 60/6-861 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ გაზეთ „24 საათის" მიერ გამოგზავნილი შეკითხვიდან გამომდინარე, ჩვენს მიერ 68-ე სკოლის წინ აღდგენილი იქნება მოციმციმე ყვითელი შუქნიშანი და დაიხაზება ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელი მიმდინარე წლის პირველ სექტემბრამდე.

პატივისცემით

შ.პ.ს „შუქნიშანი"-ს ს/საბჭოს თავმჯდომარე გ. გელაშვილი.

დაგვირეკეთ: 20-24-24 ; ელ. ფოსტა: dkuprava@24hours.ge
მოგვწერეთ: თბილისი ვაჟა ფშაველას 45, გაზეთი "24 საათი" - დალი კუპრავა

ისრაელი ჰამასის განადგურებას წარმატებით განაგრძობს

ისრაელის სამხედრო ძალები პალესტინის რადიკალური დაჯგუფებების წინააღმდეგ ბრძოლას კვლავ აქტიურად განაგრძობენ. კვირა საღამოს, ისრაელის არმიის ვერტმფრენებმა ქალაქ ღაზაში ტერორისტული ორგანიზაცია "ჰამასის" ოთხი აქტივისტი გაანადგურეს. ოფიციალური თელ-ავივის განცხადებით, ოპერაციის მთავარ სამიზნეს 24 წლის აჰმედ აიშტავი წარმოადგენდა, რომელიც ქალაქ ღაზაში "ჰამასის" მებრძოლების ხელმძღვანელად ითვლებოდა. ის ქალაქ ღაზადან ებრაელი მოქალაქეების წინააღმდეგ ტერორისტული აქტების განხორციელებას ხელმძღვანელობდა.

პალესტინური წყაროების ცნობით კი, აიშტავი სპეცდანიშნულების რაზმს ხელმძღვანელობდა, რომლის წევრებიც თვითნაკეთი რაკეტებით და ნაღმტყორცნებით ისრაელის ტერიტორიაზე განლაგებულ სამიზნეებს ბომბავდნენ.

ამდენად, აიშტავი ისრაელის სპეცდანაყოფებმა ძირითად სამიზნედ შემთხვევით არ ამოირჩიეს.

ოპერაციის დაწყებას ოპერატიული სადაზვერვო ინფორმაციის მიღებამ დაუდო საფუძველი. ინფორმაციის მიღებისთანავე ისრაელის სამხედრო ვერტმფრენებმა იერიში ღაზაში იმ შენობაზე მიიტანეს, სადაც "ჰამასის" წევრები და, მათ შორის, აჰმედ აიშტავი იმყოფებოდა. სამიზნის მიმართულებით სამი რაკეტა იქნა გაშვებული.

ღაზაში აჰმედ აიშტავის დაკრძალვამ ჰამასის მუქარებით ჩაიარა.

REUTERS

"მე და ჩემი ცოლი ჩვენი სახლის ზღურბლზე ვიმყოფებოდით, როდესაც ძლიერი აფეთქების შედეგად ჩვენს ფეხებქვეშ მიწა შეზანზარდა. მე დავინახე, როგორ ეკიდა ცეცხლი ხეებს. შემდეგ კიდევ ორი აფეთქების ხმა გავიგონე," - განუცხადა სააგენტო "ბიბისის" კორესპონდენტს ღაზას მცხოვრებმა შადი ვასიმ. თვითმხილველთა თქმით, "ჰამასის" მოკლული წევრები სამხედრო ფორმებში იყვნენ გამოწყობილები. შენობა, რომელზეც ისრაელის ვერტმფრენთა შეტევა განხორციელდა, პალესტინის უშიშროების ძალების შეფის მოჰამედ დაჰლანის ოფისს ასი მეტრით არის დაშორებული.

ამ ოპერაციის განხორციელებამდე "ჰამასის" მებრძოლებმა ისრაელის ტერიტორიაზე ღაზას სექტორიდან რაკეტა გაუშვეს, რომელიც ებრაული ქალაქ აშკელონიდან შვიდ კილომეტრში ჩამოვარდა. ებრაელი სამხედროების განცხადებით, მრავალი წლის მანძილზე ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც პალესტინელი ტერორისტების მიერ ნასროლმა რაკეტამ ისრაელის ტერიტორიაზე ასეთ შორ მანძილზე მიაღწია.

ღაზაში განხორციელებული სპეცოპერაციის პარალელურად, ებრაელმა სამხედროებმა მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროს ქალაქ ნაბლუსში აღმოაჩინეს საამქრო, სადაც 80-კილოგრამიანი რაკეტა იყო დამალული.

"ჰამასის თითოეული წევრი ლიკვიდაციისათვის ჩვენს სამიზნეს წარმოადგენს. ბოლოს და ბოლოს, თუკი პალესტინის ხელისუფლება მათ წინააღმდეგ არაფერს ახორციელებს, ამ საქმით ჩვენ უნდა დავკავდეთ," - განაცხადა ისრაელის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა გენერალმა მოშე აიალონმა.

ირანი ბრიტანეთისაგან ბოდიშის მოხდას მოითხოვს



ირანის პრეზიდენტი მოჰამად ხათამი.

REUTERS

კვირას ირანის პრეზიდენტმა მოჰამად ხათამიმ ბრიტანეთის ხელისუფლებისაგან, ირანის ყოფილი ელჩის დაპატიმრების გამო, ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. ელჩს არგენტინელებმა ბუენოს აირესის ებრაული ცენტრის აფეთქებაში დასდეს ბრალი. ხათამიმ ყოფილი დიპლომატის დაუყოვნებლივ გამოშვება მოითხოვა, ხოლო არგენტინა გააფრთხილა, რომ ირანელი დიპლომატის დაკავების მოთხოვნის გამო, მათ "სერიოზულად" დაელაპარაკებიან.

ირანის ყოფილი ელჩი ჰადი სოლეიმანპური, რომელიც დაკავებამდე დურჰემში სწავლობდა, ბრიტანეთის პოლიციამ გასულ ხუთშაბათს ინტერპოლის მოთხოვნით დააკავა. დაკავების მოთხოვნა არგენტინის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გაიცა. არგენტინის მართლმსაჯულების აზრით, სოლეიმანპური ებრაულ ცენტრში მომხდარი აფეთქების მონაწილე იყო. ებრაული ცენტრი 1994 წელს ააფეთქეს და მაშინ 85 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 200 დაიჭრა.

ისლამური რესპუბლიკა აფეთქებაში ყოველგვარ მონაწილეობას უარყოფს და ამტკიცებს, რომ ყოფილი ელჩის დაპატიმრება ამერიკისა და ევროკავშირის ირანზე ზეწოლის შემადგენელი ნაწილია.

"ხდება ის, რომ პოლიტიკური მოტივაციით, ებრაული ლობის ხელშეწყობით ცდილობენ, ირანზე ზეწოლა გაზარდონ," - განაცხადა ხათამიმ პრესკონფერენციაზე.

ირანის პრეზიდენტის თქმით, მთავრობა ამ საკითხს "სერიოზულად" განიხილავს. "ბრიტანეთის მთავრობის მოქმედება სამწუხაროა და მიუღებელი. ირანი ამას არ შეურიგდება", - ბრიტანულ "ფაინენშლ თაიმსს" ერთ-ერთ ირანულ სააგენტოზე დაყრდნობით პრეზიდენტ ხათამის სიტყვები მოჰყავს.

ირანში ბრიტანელი დიპლომატი მეთიუ გულდი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს და განმარტება მოსთხოვეს. ბრიტანეთის საელჩო შეეცადა, ირანის ხელისუფლება დაერწმუნებინა, რომ ექსტრადიციის პროცედურა ბრიტანეთის ხელისუფლების ნებაზე არ არის დამოკიდებული.

"ეს ბრიტანეთისა და არგენტინის მთავრობების ერთობლივი შეთქმულებაა, რომელიც ისრაელის რეჟიმის მიერ არის ორგანიზებული," - გუშინდელ ნომერში წერს კონსერვატორების მხარდამჭერი გაზეთი "კაიანი". ამავე გაზეთის მოწინავე სტატია ბრიტანეთის ელჩის ირანიდან გაძევებას მოითხოვს.

მიმომხილველების თქმით, ეს ინციდენტი თეირანსა და ლონდონს, ბუენოს აირესსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობებს მკვეთრად გაამწვავებს.

ბომბეიში ტერაქტები მოხდა

ორშაბათს ბომბეის ხალხმრავალ ადგილებში მომხდარი აფეთქებების შედეგად, სულ მცირე, 50 ადამიანი დაიღუპა, - ინდოეთის პოლიციაზე დაყრდნობით იუწყება საინფორმაციო სააგენტო "როიტერი". გარდაცვლილთა გარდა 130-მდე ადამიანი დაჭრილია.

ბომბეიში, თითქმის, ერთდროულად ორი მანქანა აფეთქდა: ერთი მათგანი ბაზრის სიახლოვეს, ხოლო მეორე - ერთ-ერთ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობასთან.

სამართალდამცველებმა ჯერჯერობით ტერორისტების ვინაობა ვერ გაარკვიეს. პაკისტანმა, რომელსაც ინდოეთი მუსლიმი რადიკალების მფარველობაში ადანაშაულებს, ბომბეიში მომხდარი აფეთქებები სასწრაფოდ დაგმო და მომხდარს "ტერორისტული აქტი უწოდა". აღსანიშნავია, რომ აფეთქება ბოლო ხანს პაკისტანსა და ინდოეთს შორის გამწვავებულ ურთიერთობებს დაემთხვა.

"ჩემს მანქანაზე ადამიანების ხელები და ფეხები დაეცა. ძლივს გადავრჩი ცოცხალი," - აღნიშნა ტაქსის მძღოლმა ლალ საჰიბ სინხმა, რომელსაც ტანსაცმელი სისხლში ჰქონდა მოსვრილი.

REUTERS

ყველაზე დიდი მსხვერპლი ბაზარში მომხდარ აფეთქებას მოჰყვა, რომელიც ინდუისტური ტაძრის მახლობლად მდებარეობს. მეორე მანქანა კი ისტორიულ ძეგლთან, ქალაქის ცენტრში აფეთქდა.

გუშინდელი აფეთქება 1993 წლის შემდეგ, ყველაზე უფრო სისხლიანი იყო. მაშინ, ბომბეიში მომხდარი აფეთქების შედეგად, 260 ადამიანი დაიღუპა.

უცხოეთის პრესა გუსინსკის საქმეს ეხმაურება

პირველი გვერდიდან

როგორც ცნობილია, ვლადიმირ გუსინსკის ორმაგი მოქალაქეობა გააჩნია. ის ერთდროულად რუსეთის და ისრაელის პასპორტების მფლობელია. ისრაელში კი ის 2001 წლიდან ცხოვრობს. ზოგიერთი წყაროს თქმით, გუსინსკი ამ ხნის მანძილზე მრავალჯერ იმყოფებოდა აშშ-ში, საფრანგეთსა და ესპანეთში და ორი წლის მანძილზე მას არანაირი დაბრკოლება გადაადგილებასთან დაკავშირებით არ შექმნია.

"რატომ მაინცდამაინც ახლა? ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ მოხდა სწორედ ახლა გუსინკის დაპატიმრება, რუსეთის სამართალადამცავთა მიერ ოლიგარქებზე შეტევის განხორციელებაში მდგომარეობს. ეს კიდეე ერთი დადასტურებაა იმისა, რომ კრემლის ხელმძღვანელობის ერთი ნაწილი გადამწყვეტ ნაბიჯებს დგამს, როცა საქმე რუს ოლიგარქებთან საქმეების გარჩევას ეხება," - განაცხადა "მოსკოვის კარნეგის ცენტრის" წამყვანმა ანალიტიკოსმა ლილია შევცოვამ.

იგივე გაზეთი იუწყება იმის თაობაზე, რომ ვლადიმირ გუსინსკის ისრაელის მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში საკმაოდ დიდი თანხები დაუბანდებია და რუს ოლიგარქს ქნესეთის დეპუტატობაც კი გადაუწყვეტია.

"ნტვ-სა და გუსინსკის მფლობელობაში მყოფ სხვა მასობრივი ინფორმაციების საშუალებების მხრიდან ნეგატიურად შუქდებოდა ჩეჩნეთში სამხედრო კამპანია, კრემლში არსებული კორუფციის ფაქტები და სხვა. 2000 წლის ივნისში ვლადიმირ გუსინსკი მილიონი ამერიკული დოლარის მითვისების ბრალდებით დააპატიმრეს. დაპატიმრება ესპანეთში გუსინსკის საკუთარ სახლში განხორციელდა. მოგვიანებით ეს ბრალდებები მოიხსნა, თუმცა ფედერალურმა პროკურატურამ კი მაინც მიაღწია გუსინსკიზე საერთაშორისო ორდერის გაცემას, რომლის თანახმადაც გუსინსკის რუსეთიდან 250 მილიონი ამერიკული დოლარის გატანა ედება ბრალად," - აღწერს "ლოს ანჟელეს ტაიმსი" გუსინსკის გარშემო ატეხილი სკანდალის პერიპეტიებს.

გუსინსკის დაკავებას პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად მიიჩნევს არანაკლებ გავლენიანი ბრიტანული გაზეთი ""ფაინენშალ ტაიმსიც."

"გაურკვეველი რჩება, თუ რამ აიძულა საბერძნეთის ხელისუფლება, სამი წლის წინ გაცემული ორდერის თანახმად ემოქმედა. მაგრამ დაპატიმრება, რომელიც კრემლსა და უმსხვილეს ნავთობკომპანიას "იუკოსს" შორის დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ პოლიტიკური დაძაბულობის გაღვივებას დაემთხვა, ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაში რუსეთის ბიზნეს-ელიტის დაურწმუნებლობას გააძლიერებს," - ასკვნის "ფაინენშალ ტაიმსი."

აღსანიშნავია, რომ ისრაელის საზოგადოებაში გუსინსკის დაპატიმრებას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. ისრაელში ხომ რუსეთის ხელისუფლების მიერ დევნილ ბიზნესმენს მრავალი საქმიანი ინტერესი აქვს. მის მფლობელობაშია საკაბელო ტელევიზიების კომპანია, ყოველდღიური გაზეთი "მაარივი" და თელ-ავივის ფეხბურთის გუნდი "ჰაპოელი."

რუსი მედია-მაგნატის დაკავების ფაქტს გამოეხმაურა ისრაელის გავლენიანი გაზეთი "ჰაარეციც."

"გუსინსკისათვის წაყენებული ბრალდებები, პუტინის მიერ სხვა რუსი მაგნატებისათვის წაყენებული ბრალდებების მსგავსია. ამ რუსი მაგნატების უდიდესი ნაწილი კი ებრაელია. ითვლება, რომ ამ ბრალდებების უმეტესობა უკავშირდება პუტინის სურვილს - ეს ბიზნესმენები რუსულ პოლიტიკას რაც შეიძლება დიდი მანძილით დააშოროს," - აცხადებს ებრაულენოვანი "ჰაარეცი."

ავღანეთი ამერიკელებმა დაბომბეს

გუშინ ამერიკულმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ავღანეთის მთიან რაიონებში თალიბების პოზიციები დაბომბეს, ხოლო პრეზიდენტ ჰამიდ ყარზაის სამთავრობო ძალებმა ექჴმიტანილები შეიპყრეს. "როიტერის" ინფორმაციით, ავღანეთის ცენტრალური მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფმა, დაახლოებით, 450-კაციანმა ქვედანაყოფმა ამერიკული თვითმფრინავების დახმარებით 600 თალიბი დაი ჩოპანის რაიონში მოიმწყვდია.

"ამერიკელები თალიბების პოზიციებს ბომბავდნენ, ხოლო ჩვენი ფეხოსანი ჯარისკაცები მათი გამოჩენის შემთხვევაში ცეცხლს უხსნიდნენ," - განაცხადა დაი ჩოპანის რაიონის პოლიციის შეფმა ჯუმან ხანმა.

ხანის ინფორმაციით, სამთავრობო ძალებმა, დაახლოებით, 40 ექჴმიტანილი დააკავეს. არ არის გამორიცხული, რომ მათ შორის უდანაშაულო სოფლელებიც იყვნენ.

გასულ შაბათს თალიბებმა სამთავრობო ძალების 5 წევრი მოკლეს. ხანისავე თქმით, ეს თალიბების ყველაზე დიდი კონცენტრაცია იყო მას შემდეგ, რაც ამერიკელებმა 2001 წელს მათ მმართველობას ბოლო მოუღეს.

დაი ჩოპანში იმალებოდა დადულა, თალიბების ერთ-ერთი სარდალი, რომლის ბრძანებით შარშან წითელი ჯვრის თანამშრომელი მოკლეს.

აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ ხანებში თალიბები ისევ გააქტიურდნენ. ორი კვირის განმავლობაში უკვე 100 ადამიანია გარდაცვლილი.

თალიბების მმართველები აცხადებენ, რომ ისინი უცხოური ძალების წინააღმდეგ ჯიჰადს აწარმოებენ და მთავრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომლებს თავიანთ სამიზნეებად განიხილავენ.

პედოფილი მღვდელი ციხეში მოკლეს

გუშინ აშშ-ში, მასაჩუსეტსის შტატის შირლის ციხეში მოკლეს ყოფილი მღვდელი ჯონ გეიგუნი, რომელიც სასჯელს არასრულწლოვანთან სექსუალური კონტაქტის დამყარების გამო იხდიდა. როგორც გაირკვა, მას ჩხუბი მოუვიდა მეორე პატიმართან, რის შედეგადაც მღვდელმა სასიკვდილო ჭრილობები მიიღო. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა დევიდ შოუმ სააგენტო "ასოშეიტედ პრესს" განუცხადა, რომ გეიგუნი საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. მისი თქმით, ინციდენტის მონაწილე და გეიგუნის მკვლელი პატიმარი ერთკაციან საკანშია გადაყვანილი და დაწყებულია გამოძიება.

67 წლის მღვდელს ჯონ გეიგუნს, ათი წლის ბიჭთან სექსუალური ძალადობის გამო, 6-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. ასევე დაადგინეს, რომ მას ოცდაათი წლის განმავლობაში 130 ბავშვთან ჰქონდა სექსუალური კონტაქტი.

მისმა საქმემ ბოსტონის კათოლიკურ ეპარქიაში უდიდესი სკანდალის დაწყება გამოიწვია. საბოლოოდ გაირკვა, რომ ადგილობრივ მღვდელმსახურებში პედოფილიის მასშტაბები საკმაოდ მაღალი იყო. სკანდალის ჩახშობის მიზნით, ეკლესიამ ყველასათვის ხელსაყრელი შეთანხმება დაამყარა 86 ადამიანთან, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ მათი ოჯახები გეიგუნის ძალადობის მსხვერპლს წარმოადგენდა. გეიგუნისგან დაზარალებული ბავშვების მშობლებს რამდენიმემილიონიანი კომპენსაცია გადაუხადეს. გარდა ამისა, ბოსტონის არქიეპისკოპოსი კარდინალი ბეტნარდ ლოუ იძულებული გახდა, თანამდებობიდან გადამდგარიყო.

გეიგუნის მსხვერპლთა ადვოკატმა მიტჩელ ღარაბედიანმა განაცხადა, რომ ის ყოფილი მღვდლის მკვლელობის ფაქტით გაოცებული და შოკირებულია.

"ჩემი კლიენტების უმრავლესობას სურდა, რომ მამა გეიგუნს თავისი სასჯელი ბოლომდე მოეხადა და შემდეგ, პედოფილიის სხვა საქმეების გამო, ისევ წამდგარიყო სასამართლოს წინაშე," - განაცხადა ადვოკატმა ღარაბედიანმა. როგორც ჩანს, კათოლიკური ეკლესიის მიერ გადახდილმა მსხვილმა კომპენსაციამ დიდი სიამოვნება მოჰგვარა და ამ სიამოვნების გახანგრძლივების იმედი ჰქონდა, რაც პედოფილიაში ბრალდებული მღვდლის მკვლელობამ საბოლოოდ ჩაუშალა.

მოკლედ

ვატიკანი. რომის პაპმა იოანე პავლე მეორემ ევროკავშირს კვირას მოწოდებით მიმართა. ვატიკანის მეთაურის თქმით, ევროპის კონსტიტუციაში უნდა ჩაიდოს მუხლი იმის თაობაზე, რომ **"ევროპის ქრისტიანული ფესვები მისი მომავლის მთავარი გარანტიაა."**

ის ამ მოწოდებით თავის საზაფხულო რეზიდენციაში – კასტელგანდოილფოში გამოვიდა. **"კათოლიკური ეკლესია მაცხოვარ იესო ქრისტეს საუკუნეების განმავლობაში ევროპის გამაერთიანებლად მიიჩნევს და დღესაც სულიერების და ძმობის წარუშლელ წყაროს წარმოადგენს,"** - განაცხადა კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარმა.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახაზინო სამსახური

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციის მიხედვით მიმდინარე წლის 18 - 22 აგვისტოს პერიოდში ცენტრალური ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა: 5 908.4 ათასი ლარი

1. ავტომატურ რეჟიმში და იძულების წესით ჩამოჭრილი თანხები - 583.5 ათასი ლარი:
- **დისკონტი - 560.1 ათასი ლარი;**

სასამართლო გადაწყვეტილებით ჩამოჭრილი თანხები - 23.4 ათასი ლარი;

2. საბიუჯეტო ორგანიზაციების წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა - 252.4 ათასი ლარი:
- **საქართველოს კონტროლის პალატა (წინა პერიოდის სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება) - 252.4 ათასი ლარი;**

3. 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული დაცული მუხლები - 4 803.5 ათასი ლარი;
- **საბიუჯეტო ორგანიზაციების ივლისის თვის შრომის ანაზღაურება - 2 977.3 ათასი ლარი;**

ქ. თბილისში განლაგებული საბიუჯეტო ორგანიზაციები - 1 400.0 ათასი ლარი;
- მეცნიერებათა აკადემია - 1 066.7 ათასი ლარი;
- კულტურის სამინისტრო - 400.0 ათასი ლარი;
- კონტროლის პალატა - 110.6 ათასი ლარი;

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ივლისის თვის კვების ხარჯები - 1 263.8 ათასი ლარი;
- თავდაცვის სამინისტრო - 545.0 ათასი ლარი;
- შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 210.0 ათასი ლარი;
- იუსტიციის სამინისტრო - 225.4 ათასი ლარი;
- სკოლა-ინტერნატები და ბავშვთა სახლები - 206.3 ათასი ლარი;
- უშიშროების სამინისტრო - 69.1 ათასი ლარი;
- დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტი - 4.0 ათასი ლარი;
- ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო დეპარტამენტი (ვეტერანთა ჰოსპიტალი) - 4.0 ათასი ლარი;

სპეციალური ტრანსფერი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებს - 525.0 ათასი ლარი;
- ვანის რაიონი - 100.0 ათასი ლარი;
- ონის რაიონი - 90.0 ათასი ლარი;
- გორის რაიონი - 50.0 ათასი ლარი;
- ქარელის რაიონი - 45.0 ათასი ლარი;
- დედოფლისწყაროს რაიონი - 40.0 ათასი ლარი;
- თელავის რაიონი - 40.0 ათასი ლარი;
- ლენტეხის რაიონი - 40.0 ათასი ლარი;
- მესტიის რაიონი - 30.0 ათასი ლარი;
- თიანეთის რაიონი - 30.0 ათასი ლარი;
- ლაგოდეხის რაიონი - 25.0 ათასი ლარი;
- ერედვის თემი - 20.0 ათასი ლარი;
- ქურთის თემი - 15.0 ათასი ლარი;

საგარეო საქმეთა სამინისტრო (ყაზახეთის საელჩოს დაფინანსება) - 7.5 ათასი ლარი;
- **ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის სუბსიდია (განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის პრეზიდენტის სტიპენდიების და გრანტების მინიჭების პროგრამა) - 29.9 ათასი ლარი;**

4. 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული დანარჩენი ხარჯები - 269.0 ათასი ლარი;

" სხვა საქონელი და მომსახურება" - 54.0 ათასი ლარი;
- საქართველოს პარლამენტი (ავტობაზის მუშაკთა შრომის ანაზღაურება) - 35.0 ათასი ლარი;
- ცენტრალური საარჩევნო კომისია (სხვა საქონელი და მომსახურება - არჩევნების დაფინანსების ფონდი) - 19.0 ათასი ლარი;
- **გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამული ხარჯები - 65.0 ათასი ლარი;**
- **საქართველოს პრეზიდენტის 28.02.03 N211 განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის თავმჯდომარეობით შექმნილი კომისიის სხდომის 28.02.03 N2/8 ოქმის დავალებათა შესაბამისად, ენერგეტიკის სექტორის სუბსიდირებისათვის ს.ს. "ტყიბულნახშირს" გადაერიცხა 150.0 ათასი ლარი.**

სულ ხარჯი: 5 908.4 ათასი ლარი

1. ავტომატურ რეჟიმში და იძულების წესით ჩამოჭრილი თანხები - 583.5 ათასი ლარი:
- **დისკონტი - 560.1 ათასი ლარი;**
- **სასამართლო გადაწყვეტილებით ჩამოჭრილი თანხები - 23.4 ათასი ლარი;**

2. საბიუჯეტო ორგანიზაციების წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა - 252.4 ათასი ლარი:

3. 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული დაცული მუხლები - 4 803.5 ათასი ლარი;

4. 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული დანარჩენი ხარჯები - 269.0 ათასი ლარი;
- **სხვა საქონელი და მომსახურება - 119.0 ათასი ლარი;**
- **სუბსიდია - 150.0 ათასი ლარი;**

თბილისი, 380093, მ.ალექსიძის ქ. N1

ტელ/ფაქსი: 92-30-03, ელ.ფოსტა: treasury@iberiapac.ge

ფეხბურთი

"რეალი" და ნაკრები ბექჰემისთვის დავობს

მადრიდის "რეალის" ინგლისელ ფეხბურთელს უახლოეს მომავალში კლუბსა და ინგლისის ნაკრებს შორის არჩევანის გაკეთება მოუწევს. საქმე ის არის, რომ 3 სექტემბერს სამეფო კლუბი ესპანეთის ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩში "ვილიარეალს" ხვდება. ბექჰემი კი სწორედ ამ დღეს უნდა გამოცხადდეს ეროვნულ ნაკრებში, სვენ გორან ერიქსონის განკარგულებაში და მოემზადოს მაკედონიისა და ლიხტენშტაინის გუნდებთან შესახვედრად, რომელიც 6 და 10 სექტემბერს გაიმართება.

ინგლისის ნაკრების შვედი მწვრთნელი სვენ გორან ერიქსონი ბექჰემის შესახებ ამბობს: "დევიდი ეროვნული ნაკრების კაპიტანია და შეკრებაზე აუცილებლად გამოცხადდება". იქვე ერიქსონი ამბობს, რომ ნახევარმცველს თვითონ სურს ეროვნულ გუნდში თამაში. არ არის გამორიცხული, ინგლისელებმა გამოიყენონ ფიფას წესდებით გათვალისწინებული უფლება, რომლის მიხედვითაც კლუბები ვალდებული არიან, ფეხბურთელები ნაკრების შეკრებებზე მატჩის დაწყებამდე ხუთი დღით ადრე გაუშვან. "რეალი" კი თავის მხრივ აპირებს, ეს სადავო საკითხი ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციასთან ერთად გადაწყვიტოს. მადრიდელთა მთავარმა მწვრთნელმა კარლოს კეიროშმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მის კლუბს უალრესად რთული კალენდარი აქვს და დევიდ ბექჰემი მას არანაკლებ სჭირდება, ვიდრე ინგლისის ნაკრებს.

ფორმულა 1

რა დაემართა ბარიკელოს?

უნგრეთის გრან-პრის მე-19 წრე მთავრდებოდა, როცა "ფერარის" ბრაზილიელი პილოტის რუბენს ბარიკელოს მანქანას უკანა მარცხენა ბორბალი მოსძვრა, დამცავ ჯებირს შეასკდა და კიდევ ორი ბორბალი დატოვა. ბუნებრივია, ბარიკელო რბოლას გამოეთიშა. მისმა თანაგუნდელმა მიხაელ შუმახერმა კი მერვე ადგილი დაიკავა და გუნდს მხოლოდ ერთი ქულა შესძინა.

უნგრეთში "ფერარი" აშკარად ჩავარდა. თუმცა, "სკუდერიის" ტექნიკური პერსონალი ბარიკელოს ავარიის მიზეზს დღემდე ვერ ასახელებს. ბარიკელოს ხელს არავინ უშლიდა ბორბალი კი სრულიად მოულოდნელად მოსძვრა. გუნდის ტექნიკური პერსონალი გაოცებულია. "ჩვენ ვერაფრით ავხსენით ამ ავარიის მიზეზი, - განაცხადა "სკუდერიის" ტექნიკურმა დირექტორმა როს ბრაუნმა, - ტელემეტრიის მონაცემებმა საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინა. როგორც ჩანს, რაღაც ახსნა მხოლოდ მანქანის ტექნიკური დათვალიერების შემდეგ გახდება ცნობილი".

თვითონ ბარიკელო უკმაყოფილო დარჩა იმ ფაქტით, რომ არც ავარიის დროს, როცა ის ჯებირს დაეჯახა და არც მას შემდეგ, როცა "ფერარის" ბოქსებში შევიდა, მისთვის სამედიცინო შემოწმება არ ჩაუტარებიათ.

სამაგიეროდ ოპტიმისტურად არის განწყობილი "სკუდერიის" სპორტული დირექტორი ჟან ტოდტი. ის დარწმუნებულია, რომ "ფერარი" წლევანდელ სეზონშიც ინარჩუნებს ჩემპიონობის ძალიან კარგ შანსს. ამის შესახებ ტოდტმა ჟურნალისტებს უნგრეთის გრან-პრის დასრულების შემდეგ განუცხადა. მისი განცხადებით, ადრეა იმაზე საუბარი, რომ სეზონი უკვე დასრულდა. "ჩვენ გამარჯვების ძალიან კარგი შანსი გვაქვს და აუცილებლად ვიბრძოლებთ", - ამბობს "ფერარის" სპორტული დირექტორი.

მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი მიხაელ შუმახერი კი, თავისი ბოსისგან განსხვავებით, უფრო მოკრძალებულია. მისი თქმით, ძნელია წარმოიდგინო უფრო საშინელი რბოლა, ვიდრე უნგრეთში იყო. წარსულში "ფერარის" სახელოვანი პილოტი, მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი ნიკი ლაუდა შუმახერს ეთანხმება და ამტკიცებს, რომ უნგრეთში გუნდმა საშინელი რბოლა ჩაატარა. სახელოვანი ავსტრიელის თქმით, მისმა ყოფილმა გუნდმა ბოლო დროს უკან გადადგა ნაბიჯი.

TV-სპორტი

სამშაბათი. 26 აგვისტო

НТВ + ФУТБОЛ
12:40 თავისუფალი დარტყმა
12:55 მძლეოსნობა. მსოფლიო ჩემპიონატი. პარიზი. პირდაპირი ტრანსლაცია
16:55 ინგლისის ჩემპიონატი. მიმოხილვა
17:50 “ტოტალიზატორი”. რუსეთის ჩემპიონატი. 23-ე ტური
18:05 გერმანიის ჩემპიონატი. მიმოხილვა
19:15 “მოსკოვი – პარიზი”. მსოფლიო ჩემპიონატის განხილვა
20:15 “დარტყმა გოლისთვის”
20:30 თავისუფალი დარტყმა
20:45 სახვალიო ტელეპროგრამა
20:55 მძლეოსნობა. მსოფლიო ჩემპიონატი. პარიზი. პირდაპირი ტრანსლაცია
01:05 “FUTBOL MUNDIAL”

НТВ + СПОРТ
11:00, 17:15, 19:30 პრეს-ცენტრი
11:15, 19:45 “ოლიმპის შვილები”
11:20 აერობიკა
11:45 ჩოგბურთი. აშშ-ის ღია ჩემპიონატი. შესვენებისას (14:00) პრეს-ცენტრი
16:15 “კეგლის დროა”
16:45 საჭადრაკო მიმოხილვა
17:30 სპიდვეი. შვეციის გრან-პრი
17:30 კალათბურთი. WNBA ჩემპიონატი
19:00 “ბილიარდის მეუფენი”
19:50 სახვალიო ტელეპროგრამა
19:55 ჩოგბურთი. აშშ-ის ღია ჩემპიონატი. პირდაპირი ტრანსლაცია. შესვენებებისას (22:00) პრეს-ცენტრი, (01:15) ახალი ამბები
03:00 “ბილიარდის მეუფენი”
03:30 “სპორტული გლობუსი”
03:55 ჩოგბურთი. აშშ-ის ღია ჩემპიონატი. პირდაპირი ტრანსლაცია

EUROSPORT
11:30 “ფეხბურთი”
12:45 მძლეოსნობა. სპრინტერები
13:00 მძლეოსნობა. მსოფლიო ჩემპიონატი. პარიზი
17:00 მძლეოსნობა. სპრინტერები
17:15 ჩოგბურთი. აშშ-ის ღია ჩემპიონატი
18:30 მძლეოსნობა. მსოფლიო ჩემპიონატი. პარიზი
19:45 მძლეოსნობა. სპრინტერები
20:00 ჩოგბურთი. აშშ-ის ღია ჩემპიონატი
21:30 მძლეოსნობა. მსოფლიო ჩემპიონატი. პარიზი
01:15 ჩოგბურთი. აშშ-ის ღია ჩემპიონატი
03:00 ახალი ამბები
03:15 ჩოგბურთი. აშშ-ის ღია ჩემპიონატი
05:00 ახალი ამბები

ფეხბურთი

მწვრთნელ-პრეზიდენტის ფიქრები

მერაბ ჟორდანია ნაკრებს ალბანელთა დასამარცხებლად ამზადებს

პაატა თოთაძე

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

მწვრთნელ-პრეზიდენტმა შემადგენლობა დაასახელა

291 დღეა დარჩენილი ევროპის 2004 წლის ჩემპიონატის დაწყებამდე, მაგრამ ჩვენ რა? იქამდე, სანამ საქართველოს ნაკრები ამ ტურნირზე მოხვედრის თეორიულ შანსსაც დაკარგავს, გაცილებით მცირე დროა. ღმერთმა ქნას, ვცდებოდე, მაგრამ ჩვენი გუნდის თამაშიდან გამომდინარე, არა მგონია, სხვანაირად განვითარდეს მოვლენები.

ვილაცა იტყვის, განა აქამდე დაკარგული არ ჰქონდათო? შეიძლება ასეც იყოს, უფრო სწორად, ბევრია ისეთი, ასე რომ ფიქრობს, მაგრამ... ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს პორტუგალიაში მოხვედრის შანსი და ვეცდებით, ის გამოვიყენოთო, გუშინდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მერაბ ჟორდანიამ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა და ამავე დროს ნაკრების მწვრთნელმა. სწორედ მწვრთნელის ამპლუაში წარუდგა გუშინ ის მედიის წარმომადგენლებს და ალბანელებთან მატჩისთვის ნაკრების მზადებაზე ისაუბრა.

როგორც გაირკვა, ამ მატჩისთვის ეროვნული გუნდი ახალ ბაზაზე მოემზადება. საამისოდ ბაზაზე ინტენსიური მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს და, ჟორდანიას თქმით, 1-2 სექტემბრისთვის, ანუ იმ დროისთვის, როცა გუნდი შეიკრიბება, ყველაფერი მზად იქნება. გუნდის ვარჯიშს უშუალოდ ჟორდანია უხელმძღვანელებს, - ევროპაში საამისოდ ვემზადებოდიო, - ბრძანა. ამაში კი თემურ ქეცბაია და მიხეილ ყაველაშვილი დაეხმარებიან. სხვათა შორის, წვრთნის პროცესი სრულყოფილი რომ გამოვიდეს, ყაველაშვილს შვეიცარიიდან საგანგებოდ ჩამოჰყავს ფიზმომზადების მწვრთნელი. მწვრთნელებს გუნდის სათამაშო სქემაც ჰქონიათ განსაზღვრული. მერაბ ჟორდანიას თქმით, უკვე გადაწყვეტილია, როგორი ტაქტიკური სქემით ითამაშებს ნაკრები. მართალია, ამაზე დეტალური საუბარი არ დაუწყია, მაგრამ ის კი თქვა, სამი მცველით, ალბათ, არ ვითამაშებთო.

ტაქტიკა განსაზღვრულია, შემადგენლობა კი საბოლოოდ ჯერ არაა გარკვეული. ლეგიონერთა სია დაზუსტებითაა ცნობილი. ესენი არიან: ნემსაძე, ხიზანიშვილი, შოთა არველაძე, ქინქლაძე, ჯამარაული, აშვეთია, ასათიანი, გახოკიძე, კობიაშვილი, იაშვილი, ცქიტიშვილი, ჩალაძე და დიდავა. რაც შეეხება აქაურებს, მათი ზუსტი სია უახლოეს დღეებში გვეცოდინება, თუმცა, სავარაუდოდ, ისევ ისინი იქნებიან, ვინც წინა მატჩებში მიიღო მონაწილეობა.

შეუძლებელი იყო, საუბარი ნაკრების მომავალ მწვრთნელს არ შეხებოდა. ჟორდანიას თქმით, საქართველოს ნაკრების მომავალ მატჩებს, შესაძლოა, რამდენიმე უცხოელი სპეციალისტი დაესწროს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნაკრების მომავალი მწვრთნელი მათ შორის იქნება. მოულოდნელად ამოტივტივდა ფილიპ ტრუსიეს სახელიც. ფრანგმა სპეციალისტმა ორი დღის წინ რუსეთის ნაკრების გაწვრთნის სურვილი გამოთქვა, მაგრამ სლავებმა მისგან თავი შორს დაიჭირეს, - ჩვენიანს უფრო ვენდობითო. იქნებ ჩვენ შევხმიანებოდითო, - ითქვა პრესკონფერენციაზე. “ასეთი სახელისა და გვარის პიროვნებასთან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას არავითარი კონტაქტი არ ჰქონია. ნაკრების მომავალ მწვრთნელად მისი კანდიდატურა არ განიხილება”, - იყო ჟორდანიას პასუხი.

მძლეოსნობა

პარიზის ცას კლუფის ვარსკვლავი მოწყდა

გიგა გურასაშვილი

REUTERS

ვაიტმა არავინ გაიკარა

პარიზში დისლოცირებულ სამძლეოსნო არმადას მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე დღეს, პირველისგან განსხვავებით, მედლების ოთხი კომპლექტი ჰქონდა გასათამაშებელი. ჩემპიონატის მთავარი მოქმედი გმირები ქალები იყვნენ - ოთხიდან სამი ფინალი (20 კმ. სპორტულად სიარული, 100 მეტრზე გარბენი და შვიდჭიდი) მათი მონაწილეობით უნდა ჩატარებულიყო. ვაჟებისთვის დარჩენილი ერთადერთი დისციპლინა 10 000 მეტრზე ქოშინით რბენას ითვალისწინებდა.

ბუნებრივია, ყველაზე დიდ ინტერესს იწვევდა სამეფო დისციპლინა - 100 მეტრზე ფინალური გარბენი, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო გამოდგა შვიდჭიდელთა ასპარეზობა.

პარიზული პერიპეტიების დაწყებამდე ვწერდით, რომ “სტად დე ფრანსზე” ახალი ვარსკვლავები აკიაფდებოდნენ. შვედმა კაროლინა კლუფმა, რომელსაც ამომავალ ვარსკვლავად მიიჩნევდნენ, გულშემატკივართა და მძლეოსნობის სამყაროს ნდობა გაამართლა. შვიდჭიდელთა ასპარეზობა, რომელიც 100 მეტრზე ბარიერს, სიმაღლეზე ხტომას, ბირთვის კვრას, 200 მეტრზე რბენას, სიგრძეზე ხტომას, შუბის ტყორცნასა და 800 მეტრზე რბენას (თანმიმდევრობა დაცულია - რედ.) ითვალისწინებს, სკანდინაველი მეტოქეთათვის მიუწვდომელი გახდა. მეტოქეები კი ნამდვილად არ იყვნენ ხელწამოსაკრავნი. ერთი მოქმედი ჩემპიონი გახლდათ, მეორე - მსოფლიოს ექსჩემპიონი, მესამე - ოლიმპიური ჩემპიონი. კლუფს კი აქამდე მხოლოდ ევროპის ჩემპიონატი ჰქონდა მოგებული და ისიც ახალგაზრდული.

ერთი სიტყვით, კაროლინა კლუფმა შვიდი დისციპლინის ჯამში 7000-ქულიანი ზღვარი გადალახა და შვიდჭიდელთა შორის გახდა მესამე ქალი, რომელსაც ოდესმე ასეთი რამ გაუკეთებია. მითიურ შვიდიათასიან ბარიერს, როგორც მას ხშირად უწოდებენ, კლუფმა 1 ქულით გადააჭარბა. მსოფლიო რეკორდი (7291 ქულა) სახელოვან ჯეკი ჯოინერ-კერსის ეკუთვნის.

“სპორტის ეს სახეობა სიამოვნებისთვის ავირჩიე. არასდროს მაქვს რაიმე კონკრეტული სამიზნე. როდესაც სარბიელზე ყოფნა მომბეზრდება და სიამოვნებას ველარ მივიღებ, ქუდს დავიხურავ და წავალ”, - აცხადებს 20 წლის კლუფი.

დასაწყისში მსოფლიოს ექს-ჩემპიონები ვახსენეთ. ერთ-ერთი მათგანია მასპინძელთა ჯილა ეუნის ბარბერი, რომელიც ორი დღის განმავლობაში ფეხდაფეხ მისდევდა სკანდინაველს. ფრანგთა იმედმა მეორე შედეგით დაასრულა ასპარეზობა. არანაკლები ჯაფა დაადგა ბელორუს ნატალია საზამოვიჩსაც, თუმცა, ტიტულოვან მეტოქეებთან ჭიდილში ბრინჯაოს მედლითაც კმაყოფილი უნდა იყოს.

მათგან განსხვავებით, ბრიტანელმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა დენის ლუისმა, რომელიც მეხუთე ადგილზე გავიდა, არცთუ უკმაყოფილო იყო საკუთარი თავით. საქმე ისაა, რომ სიდნეის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ პარიზულ პერიპეტიებამდე ლუისს ტრავმები სტანჯავდა. გარდა ამისა, ყოველივეს ერთი მეტად საპატიო მიზეზი უძღოდა წინ - ლუისს ცოტა ხნით ადრე ქალიშვილი შეეძინა.

მათგან განსხვავებით, თუ ვინმე შეიძლებოდა გაწბილებული დარჩენილიყო, ასეთი უნდა იყოს მსოფლიოს ახლანდელი ჩემპიონი, რუსი ელენა პროხოროვა, რომელიც სამეულს ერთი საფეხურით ასცდა.

რაც შეეხება სამეფო დისციპლინას - 100 მეტრზე რბენას, აქ გამარჯვებულთა კვარცხლბეკი ყველასთვის ღია იყო. სპრინტის დედოფალმა, ამერიკელმა მერიონ ჯონსმა, რომელიც ზაფხულის დასაწყისში დედა გახდა (ბიჭს ტიმი ჰქვია), პარიზული არენა სხვებს დაუთმო. სახელოვანი მეტოქისგან ესტაფეტის ჩაბარების ყველაზე ღირსეული კანდიდატი მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი, უკრაინელი ჟანა პინტუსევიჩ-ბლოკი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ პროგნოზები არ გამართლდა. უკრაინელმა მესამე შედეგით (10,99) დაასრულა მისთვის საფირმო დისციპლინა და წინ კი ჯონსის თანამემამულენი კელი ვაითი (10,85) და ტორი ედვარდსი (10,93) გაუშვა.

სპორტული სიარული.

20 კმ. ქალები
1. ელენა ნიკოლაევა (რუს.) 1.26,52
2. ჯილიან ო`სალივანი (ირლ.) 1.27,34
3. ვალენტინა ციბულსკაია (ბელ.) 1.28,10

10 კმ. ვაჟები
1. კენენისა ბეკელე (ეთიოპია) 26.49,57
2. ჰაილე გებრესელასიე (ეთიოპია) 26.50,77
3. სილეში სიჰინი (ეთიოპია) 27.01,44

ინფოთეკა

ფეხბურთი. იტალიური "პარმას" იაპონელმა ჰიდეტოში ნაკატამ უარი განაცხადა რომის "ლაციოში" გადასვლაზე. ფეხბურთელმა "პარმაში" დარჩენის სურვილი გამოთქვა. არადა, "ლაციოს" ადმინისტრატორი ლუკა ბარალდი აცხადებდა, რომ ნაკატას რომში გადასვლა რამდენიმე საათის საქმე იყო.

■ ■ ■

ფეხბურთი. წარსულში კიევის "დინამოსა" და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნაკრების ფორვარდი ალექსანდრ ზავაროვი შვეიცარიის "ვილს" ჩაუდგა სათავეში. ამ პოსტზე საბჭოთა ფეხბურთის ვეტერანმა მარტინ ანდერმატი შეცვალა. 42 წლის ზავაროვი პოსტზე კლუბის ახალი ხელმძღვანელების - იგორ ბელანოვისა და გენადი პერეპადენკოს გადაწყვეტილებით დაინიშნა.

■ ■ ■

ფეხბურთი. პსჟ-თან გამარჯვება "მონაკოს" ძალიან ძვირად დაუჯდა. მუხლის ტრავმის გამო სეზონის ბოლომდე მწყობრიდან გამოვიდა თავდამსხმელი შაბანი ნონდა. ამის შესახებ "მონაკოს" მწვრთნელმა დიდიე დეშამმა განაცხადა. მატჩის მე-5 წუთზე ნონდა მასპინძელთა მცველ ჟოზე პიერ-ფანფანს შეეჯახა და მუხლის მყესები დაიზიანა. შეიძლება ახლო მომავალში ნონდა საოპერაციო მაგიდაზე აღმოჩნდეს. შეგახსენებთ, რომ შაბანი ნონდა შარშან საფრანგეთის საუკეთესო ფორვარდი გახდა. მან მეტოქეთა კარში 26 გოლი გაიტანა.

■ ■ ■

ფეხბურთი. სოფიის ცსკას მთავარმა მწვრთნელმა სტოიჩო მლადენოვმა თანამდებობა დატოვა. მან ეს გადაწყვეტილება თურქეთის "გალათასარაისთან" ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო რაუნდის განმეორებით შეხვედრამდე სამი დღით ადრე მიიღო. სტამბულში ამ გუნდების პირველი მატჩი ბულგარელთა განადგურებით (0:3) დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ ბულგარეთის ჩემპიონი ეროვნულ ჩემპიონატში ორი ტურის შემდეგ მეორე ადგილზეა.

■ ■ ■

ფეხბურთი. ტურინის "იუვენტუსის" ხელმძღვანელობამ ისარგებლა მილანის "ინტერის" ფორვარდის კრისტიან ვიერის უკმაყოფილებით კლუბის ხელმძღვანელობისადმი. მიუხედავად იმისა, რომ "იუვეს" პრეზიდენტ ლუჩანო მოჯის ვიერისთვის ჯერაც ვერ უპატიებია ტურინიდან წასვლა, ფაბრიციო მიკოლისა და დავიდ ტრეზეგეს გაუთავებელმა ტრავმებმა შეიძლება მოჯი აიძულოს, კრისტიან ვიერი შეიძინოს.

■ ■ ■

ფეხბურთი. ჩილელმა ფორვარდმა მარსელო სალასმა არგენტინის "რივერ პლეიტში" დაბრუნების შემდეგ პირველი გოლი გაიტანა. მან "ინდეპენდიენტეს" კარი დალაშქრა. პრინციპული მეტოქეების შეხვედრა ფრედ - 2:2 დამთავრდა.

■ ■ ■

ფეხბურთი. გრძელდება მსოფლიო ჩემიონატი იუნიორთა (17 წლამდე ასაკი) შორის. ესპანეთის ნაკრებმა დამაჯერებელი რევანში აიღო, დიდი ანგარიშით - 5:2 დაამარცხა პორტუგალიის გუნდი და ნახევარფინალში გავიდა. შეგახსენებთ, რომ ამას წინათ გამართული ევროპის ჩემპიონატის ფინალში პორტუგალიელებმა 2:1 დაამარცხეს ესპანელები და ჩემპიონის წოდება მოიპოვეს. ესპანელთა მსგავსად, დიდი ანგარიშით იმარჯვა ბრაზილიის ნაკრებმაც. ბრაზილიელებმა აშშ-ს მოუგეს - 3:0. ამრიგად, ნახევარფინალში ითამაშებენ: არგენტინა-ესპანეთი, ბრაზილია-კოლუმბია.

■ ■ ■

კალათბურთი. სახელგანთქმული ლიტველი კალათბურთელი არვიდას საბონისი დაბრუნდა კაუნასის "ჟალგირისში", გუნდში, რომელშიც მან თავისი ბრწყინვალე კარიერა დაიწყო. ამის შესახებ საბონისმა გაზეთ "რესპუბლიკასთვის" მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. 38 წლის გიგანტმა აღიარა, რომ, ალბათ, ვერ შეძლებს ყოველ მატჩში მოედანზე 30 წუთი გაატაროს, მაგრამ შეეცდება, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს კლუბის მოღვაწეობაში. საბონისი ხომ არა მხოლოდ მოთამაშე, არამედ კლუბის აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელია.

■ ■ ■

წყალბურთი. ნიუ იორკში დამთავრებულ მსოფლიო ლიგის თამაშებზე წარმატებით გამოვიდა უნგრეთის ეროვნული ნაკრები. ფინალში უნგრელებმა 13:8 დაამარცხეს იტალიელები. მესამე ადგილზე გავიდა აშშ-ის ნაკრები, რომელმაც 11:9 დაამარცხა სერბეთის გუნდი. გამარჯვებისთვის უნგრელები 100 ათას დოლარს მიიღებენ, იტალიელები – 70 ათასს, ტურნირის მასპინძელ ამერიკელებს კი 50 ათასი ერგებათ. 35 ათას დოლარს გადასცემენ სერბებს, რომლებმაც ნახევარფინალში გააღწიეს.

კარგ ლიტერატურას ციხეშიც სიამოვნებით კითხულობენ

როკო კარბონე თბილისში

1971 წელს საქართველოში იტალიელ მწერალთა დელეგაცია ჩამოვიდა, დელეგაციის შემადგენლობაში უმბერტო ეკოც იყო. სტუმრების საპატივცემო სუფრა მწერალთა კავშირის შენობაში გაიშალა და მოვლენებიც ჩვეული ქართული წესით წარიმართა. სადღეგრძელოებს სადღეგრძელოები ცვლიდა. შექეიფიანებულმა ქართველმა მწერლებმა ქართული ლექსები წაუკითხეს (ზეპირად, რა თქმა უნდა) სტუმრებს. ჯერი იტალიელებზეც მიდგა. მაგრამ ისინი ისე დამთვრალიყვნენ, რომ ზეპირად არცერთი ლექსი აღარ ახსოვდათ. სტუმრებმა გამოსავალი მაინც გამონახეს და პოპულარული იტალიური სიმღერების ტექსტების მხატვრული კითხვით შეიქციეს მასპინძლები...
ეს სახალისო ამბავი თბილისში ჩამოსულმა იტალიელმა მწერალმა როკო კარბონემ გვიამბო. თავად კარბონემ კი ეს ისტორია თავისი გაზეთის რედაქტორისგან და ეკოს დიდი ხნის მეგობრისგან - ფურიო კოლომბოსგან მოისმინა, რომელიც მაშინ იტალიური დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი იყო. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ როკო კარბონე უმბერტო ეკოს ვაჟის მეგობარია (ეკოს ვაჟი სატელევიზიო სტუდიის მფლობელი და თურმე ღვინის ძალიან კარგი დეგუსტატორიც გახლავთ).

თამარ სუხიშვილი

საქართველოში როკო კარბონე პირველადაა. სამი წლის წინ აშშ-ში მწერალთა სემინარზე ქართველი კოლეგა დათო ტურაშვილი გაიცნო და წელს ესტუმრა კიდეც. როკო კარბონეს გადაწყვეტილი აქვს ეს შვებულება მარტო დასვენებისთვის კი არა, საქმისთვისაც გამოიყენოს. საქართველოში მოგზაურობის შესახებ ის რამდენიმე საგაზეთო წერილის დაწერას აპირებს.

როკო კარბონე - ბიოგრაფიული ცნობები

იტალიელი მწერალი. დაიბადა კალაბრიაში, 1962 წელს. ლიტერატურათმცოდნე და კრიტიკოსი. წერა ახალგაზრდობიდან დაიწყო. წერდა ესეებს, ლექსებს. კარგი სტუდენტი იყო. დისერტაცია 22 წლის ასაკში დაიცვა. ხუთი წელი სწავლობდა საფრანგეთში რუჯერო სავინიოსთან (იტალიელი მწერლისა და მხატვრის, ალბერტო სავინიოს ვაჟთან). იქ დოქტორის ხარისხი მიიღო და სამშობლოში დაბრუნდა. მერე მიხვდა, რომ კრიტიკოსობა არ სურდა და მწერლობას მიჰყო ხელი. ეს გადაწყვეტილება არ უნანია. მწერლობა - „მგრძნობიარე ხელოვნება“ მისთვის უფრო ახლობელი აღმოჩნდა, ვიდრე მეცნიერება. პირველი რომანი 27 წლისამ დაწერა. ეს ნაწარმოები მხოლოდ ოთხი წლის შემდეგ გამოაქვეყნა („ძალიან ძნელია პირველი რომანის გამოქვეყნება“). თანამშრომლობს გაზეთებთან: Il Messagero, Il Mattino და L'Unita. მას ეკუთვნის რომანები: „აგვისტო“, Il Commando, „ალყა“, The Apparition.

მისი აზრით, ლიტერატურის ჯადოს გამონაკლისები ქმნიან.

ქართველ მწერალთა ნაწერებიდან მხოლოდ დათო ტურაშვილის მოთხრობებს იცნობს (პირადი ნაცნობობა თავისას შვრება) და მაინც ასეთ შეფასებას აკეთებს: მომწონს, საინტერესოა, თუმცა ძნელია შეადარო თანამედროვე იტალიური და ქართული ლიტერატურა, რადგან ჩვენ სხვადასხვა რეალობები გვაქვს, ერთი შეხედვისთანავე იგრძნობა, რომ თქვენ აზია ხართ, ჩვენ - ევროპა და ის წესები და კანონები, რომლითაც თქვენ საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდით, ჩვენგან ძალიან განსხვავდებაო.

და კიდევ ერთი, როკო კარბონე რომის ციხეში, ქალთა კოლონიაში მუშაობს იტალიური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. ბევრი უცხოელი სტუდენტი ჰყავს (პატიმრების 70-75 პროცენტი უცხოელია), მათ შორის, რუსებიც (საბედნიეროდ, მის სტუდენტებს შორის ქართველები არ არიან).

მწერალი ყოველდღე ციხეში მიიჩქარის

დაახლოებით ორი თვის წინ ახალ რომანზე დაიწყო მუშაობა. **„ციხის ცხოვრებაზე აქამდე არაფერი დამიწერია. ასე რომ, ეს პირველი მცდელობაა. ჩემთვის ამ რომანზე მუშაობა ძალიან ძნელია, ისე გამოდის, რომ ყოველდღე ციხეში ვარ. დილას ვწერ ციხეზე, შუადღისას კი მივდივარ ციხეში ლექციების წასაკითხად...“**

„ძნელია ციხეში. თუნდაც, მასწავლებლად ყოფნა. დრო გაწელილია და მეც თითქოს პატიმარი ვხდები. აქ მხოლოდ მასწავლებელი აღარა ვარ და, ამავე დროს, არ უნდა დავივიწყო, რომ მე მასწავლებელი ვარ. ჩემს სტუდენტებს არ უნდა ვაგრძნობინო, რომ ისინი პატიმრები არიან.“

მანამდე როკო კარბონე ჩვეულებრივ სკოლაში ასწავლიდა და, როგორც თვითონ ამბობს, ჩვეულებრივ სკოლაში მუშაობა მისთვის უფრო რთული იყო...

რას კითხულობენ იტალიის ციხეში ...

„როდესაც პატიმარს ესმის მის უკან დაკეტილი კარების ხმა და ხედავს ოთხ კედელს შუა გამომწყვდეულ საკუთარ თავს, პირველი, რასაც გულში გაივლებს, ამ დახშული სივრციდან გაქცევაზე ფიქრია. ხოლო მას შემდეგ, რაც ციხის კარი ჩაიკეტება, კითხვა „რეალობიდან გაქცევისა“ და გადარჩენის უმთავრეს გზად იქცევა...“
ლერი ე. სალივანი, „რას კითხულობენ ამერიკის ციხეებში“

„ჩემი მთავარი მიზანია, პატიმრები კითხვას მივაჩვიო. მათთვის ისეთ მოთხრობებს ვარჩევ, რაც, ვფიქრობ, მოეწონებათ. საინტერესოა, რომ ციხეში ადამიანები ძალიან უშუალოები არიან. მაშინვე ვხვდები მათი რეაქციის მიხედვით, რა მოსწონთ და რა - არა. არაფრის წაკითხვას არ ვაიძულებ, რადგან ერთი რამ უკვე აქვთ იძულებითი - ციხეში ჯდომა.

ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ: ეს ამბავი სამი წლის წინ მოხდა. პატიმრებს ვუკითხავდი ერთ ცნობილ რომანს, რომელსაც ასეთი ფინალი აქვს - მთავარი გმირი, ქმარი შინ ბრუნდება და ცოლს დანით კლავს. უცებ ერთმა სტუდენტმა აუდიტორია დატოვა. ლექციის შემდეგ კი ბოდიში მომიხადა, უზრდელი არ გეგონოთ, მაგრამ მე ჩემი ქმარი დანით მოვკალიო. ამ ამბავმა ჩემზე ძალიან იმოქმედა...

გარეთ მყოფთ შეიძლება ჰგონიათ, რომ ციხეში ადამიანს ძალიან ბევრი დრო აქვს, მაგრამ ეს ასე არაა. ჩემი სტუდენტების დიდი ნაწილი დილის ექვსი საათიდან ორ საათამდე მუშაობს, მერე გაკვეთილზე მოდის... განტვირთვის საუკეთესო საშუალებად ტელევიზორი ითვლება...

... და - ციხის გარეთ

„დღეს ყველა იმას ჩივის, რომ ხალხი ძალიან ცოტას კითხულობს. მიზეზი ბევრია და აქ ჩამოთვლას არ შევუდგები. ერთ მარტივ, ხელოვნურად შექმნილ მიზეზს დავასახელებ. იტალიის ბიბლიოთეკებიდან წიგნის გამოტანა შეზღუდულია. სამი თვის წინ ვიყავი რომის ბიბლიოთეკაში, მინდოდა ერთი წლის წინ გამოცემული წიგნი გამომეტანა და უარით გამომისტუმრეს - ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოცემული წიგნების გატანა ახალი კანონით აკრძალულიაო. მე თუ მკითხავთ, ეს გამომცემლობების ბრმა სტრატეგიაა. ისინი თავიანთ საქმეს აკეთებენ და ამ დროს უამრავი ადამიანი წიგნის წაკითხვას ვერ ახერხებს (წიგნები ხომ ძვირია).

მე არ მიყვარს სტატისტიკა, მაგრამ რამდენიმე კვირის წინ ერთ იტალიურ გაზეთში ამოვიკითხე, რომ იტალიაში მკითხველთა რიცხვი ბოლო ათი წლის მანძილზე საგრძნობლად გაიზარდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რაღაც სასიკეთოდ შეიცვალა და მე ეს მინდა დავიჯერო. სხვა საკითხია, რას კითხულობენ - ეს მათი ნებაა. ადამიანებმა უნდა წაიკითხონ ის, რაც სურთ, თუნდაც უვარგისი. იმასაც ვფიქრობ, რომ თუ ადამიანებს კითხვა უყვართ, ისინი აუცილებლად შეძლებენ ცუდისა და კარგის გარჩევას და ცუდიდან კარგზე გადაინაცვლებენ.

მთავარია, ადამიანებმა იკითხონ და რაც შეიძლება ნაკლებად უყურონ ტელევიზორს.“

ისე კი, კარგ ლიტერატურას, მაგალითად, „დევიდ კოპერფილდს“ ციხეშიც და ციხის გარეთაც სიამოვნებით კითხულობენ.

ნარცისი - თანამედროვე იტალიური ლიტერატურის გმირი

თანამედროვე იტალიური ლიტერატურა, ისევე როგორც ყოველთვის, ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. **„ჩვენი კულტურა უაღრესად ლიტერატურულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იტალიურ კულტურას ლიტერატურა, სიტყვიერი ხელოვნება ქმნის. და თუ სიტყვები ზოგჯერ მორალის შესახებ საზოგადოებრივ აზრს არ შეესაბამება, ეს იმიტომაა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძველი ქვეყანა და საკმაოდ ახალი სახელმწიფო ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით,“** - ამბობს კარბონე, მასთან საუბრის საფუძველზე კი თანამედროვე იტალიური ლიტერატურის მდგომარეობა ორიოდე სიტყვით ასე შეიძლება დავახასიათოთ: ლიტერატურულ-საგამომცემლო ცხოვრება ენერგიულად მიედინება. საგამომცემლო სახლები დიდ ყურადღებას უთმობენ კარგ თარგმანებს. რაც შეეხება ორიგინალურ ლიტერატურას, იტალიაში ბევრი ერთმანეთისგან განსხვავებული მწერალია (არიან კარგი ესეისტები და პოეტები... კარგი რომანისტი უფრო იშვიათია). ბუნებრივია, განსხვავებულია ის თემატიკაც, რაზეც ეს მწერლები წერენ. წელს ყველაზე პრესტიჟული ლიტერატურული პრემია მიიღო ისტორიულმა საგამ, რომელიც მოგვითხრობს შეერთებულ შტატებში ემიგრირებულ იტალიურ ოჯახზე... აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მწერალთა ახალი თაობის ერთი ნაწილი ამერიკული ლიტერატურის ძლიერი გავლენის ქვეშ მოექცა. **„მაგალითისთვის ერთ იტალიელ მწერალს მოვიყვან. ის რამდენიმე რომანის ავტორია, განსაკუთრებული წარმატება ბოლო რომანმა მოუტანა. ამ მწერლის ფსევდონიმია ტომაზო პინჩო. გეცნობათ? ეს ხომ ამერიკელი მწერლის - ტომას პინჩონის სახელის თარგმანია...“**

კითხვაზე, თუ ვინ არის თანამედროვე იტალიური ლიტერატურის ტიპური გმირი, როკო კარბონე პასუხობს: ტიპური გმირი ნარცისია, საკუთარ თავზე შეყვარებული ადამიანი, რომელიც ამ გრძნობის დამალვას ცდილობს.

ჩემი მიზანია წერას მივყვე

მწერალი იმის შესახებ წერს, რაც იცის. ამიტომ რაღაცნაირად ამ თავის „ცოდნაშია“ ჩაკეტილი. წლებისა და გამოცდილების შეძენასთან ერთად მწერლის სამყარო ფართოვდება, ჩაკეტილობა იხსნება. და სწორედ წლებსა და გამოცდილებასთან ერთად თანდათან უფრო იკვეთება მწერლისათვის მისი შემოქმედების მთავარი მიზანი. თუმცა, ეს მიზანი ყველას თავისებურად ესმის. იტალო კალვინო, მაგალითად, წერდა: „ჩემი მიზანი თითქმის ყოველთვის წონის დაძლევაში მდგომარეობდა. უწონობას ვანიჭებდი ადამიანს, ზეციურ სხეულებსა და ქალაქებს; ყველაზე მეტად კი ვცდილობდი თხრობითი სტრუქტურა და ენა გამეთავისუფლებინა სიმძიმისაგან...“

როკო კარბონე ამაზე ასეთ კომენტარს აკეთებს: **„არ ვიცი, საჭიროა თუ არა, რომ წონა დავძლიოთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ის წონა, რაც გვაქვს. და ჩვენ შეგვიძლია ეს წარმოვაჩინოთ ან დავმალოთ. ეს იმაზეა დამოკიდებული, როგორ შევძლებთ მის დამალვას ან წარმოჩენას. არსებობს შესანიშნავი წიგნები, რომლებიც ძალიან, ძალიან მძიმეა და ცუდი წიგნები, რომლებიც მსუბუქია. მე ვფიქრობ, ჩემი როგორც მწერლის მიზანია, ჩემს წერას მივყვე და რაღაც ღირებული შევქმნა, ვწერო სხვების ცხოვრებაზე და მხოლოდ საკუთარ თავზე არ ვიყო კონცენტრირებული. შეიძლება სწორედ ეს არის ის სიმძიმე, რაც უნდა მოვიხსნა. რაც დრო გადის, ხვდები, თუ საკუთარ თავს დაივიწყებ, ბევრ ახალს დაინახავ, ბევრ ისეთ რამეს, რასაც აქამდე ვერ ამჩნევდი...“**

როგორ იქმნება რომანი

„თუ ვწერ, ძალიან სწრაფად ვწერ. ჩემი ბოლო რომანის პირველი ვარიანტი - 260 გვერდი - ექვს თვეში დავასრულე. მაქვს რამდენიმე გამოუქვეყნებელი წიგნიც. მეც, ისევე როგორც ყველა მწერალს, რაღაც, ალბათ, გამომდის და რაღაც - არა. ზოგჯერ მინდა, რაღაც თემას შევეჭიდო, მაგრამ კარგად რომ დავფიქრდები, ვხვდები, რომ არ ძალმიძს ამის გაკეთება. ასე რომ, უნდა ვწერო იმაზე, რაზეც შემიძლია წერა, რაც ჩემეულია. ალბათ, ასეთია წერის პროცესი. შენ კი შეგიძლია აირჩიო ამბავი, მაგრამ ამბავმაც უნდა აგირჩიოს შენ.“

ახალი რომანის გმირი ტერორისტია

ამბავმა მწერალი უკვე აირჩია. ის ახალ რომანზე მუშაობს, რომლის წერასაც, ალბათ, ექვს თვეში დაასრულებს. რომანის მთავარი გმირი ქალია, რეალური პიროვნება, რომელსაც როკო კარბონე საპატიმროში შეხვდა. ეს ქალი ცნობილი ფაშისტი ტერორისტია, რომლის სახელიც 80-იან წლებში ბოლონიის რკინიგზის სადგურზე თავდასხმას უკავშირდება (ამ თავდასხმის დროს 90 კაცი დაიღუპა). მას ბავშვი ჰყავს და ამიტომ ციხიდან გამოუშვეს. ის და მისი ქმარი ახლა პატიმართა უფლებების დაცვის ორგანიზაციაში მუშაობენ (ეს ორგანიზაცია ერთ-ერთ რადიკალურ პარტიასთან არის დაკავშირებული)...

„ახლა ერთი ეთიკური პრობლემის წინაშე ვდგავარ, - ამბობს როკო კარბონე, - ამ ქალისთვის არ მითქვამს, რომ მასზე წიგნის დაწერას ვაპირებ. მართალია, მის სამართლებრივ უფლებებს არ ვარღვევ, მის სახელს არ ვახსენებ, მაგრამ მაინც რაღაც მაწუხებს, არ ვიცი, როგორ ვუთხრა, როგორ ავუხსნა. ხანდახან იმასაც ვფიქრობ, რატომ ვუქმნი ჩემს თავს პრობლემას, იმ ადამიანის გულისთვის, რომლის კისერზეც ამდენი ადამიანის ცოდვაა. მაგრამ ეთიკური პრობლემები რომ გაწუხებს, ეს თავისთავად კარგია“.

უკან - ციხეში...

„საქართველოში ორი კვირით ვარ ჩამოსული. მერე ისევ უკან უნდა დავბრუნდე - ციხეში".

იტალიელი მწერალი როკო კარბონე "24 საათში"

ჩემი მიზანია წერას მივყვე

უმბერტო ეკოს თბილისში წაუმღერია

ახალი კამპანია „ჰარი პოტერის“ მხარდასაჭერად

ფანებს როულინგის ნობელის პრემიაზე წარდგენა სურთ

„ჰარი პოტერის“ ავტორის ნობელის პრემიაზე წარდგენის კამპანიამ მარცხი განიცადა. არცერთ ადამიანს არ გაუგზავნია ნობელის კომიტეტში თხოვნის წერილი ჯ.ქ. როულინგისათვის ნობელის პრემიის მინიჭების თაობაზე. თუმცა, ნობელის პრემიის ინტერნეტ-საიტზე პოტერის ასზე მეტმა თაყვანისმცემელმა გაგზავნა ელექტრონული წერილები ამ თხოვნით. ინტერნეტ-კამპანია ამერიკელმა მწერალმა და ხელოვანმა ჯეიმს დოუნიმ წამოიწყო. მისი მიზანი იყო, დაემტკიცებინა, რომ ინტერნეტს ყოვლისშემძლე ძალა აქვს. „თუ ჩვენ ნობელის კომიტეტს ასეულობით ათას წერილს გავუგზავნით, ის ამას ყურადღებას მიაქცევს,“ - ასეთი განცხადებით მიმართა დოუნიმ მკითხველს (ეს განცხადება მის საიტზე იყო განთავსებული), მაგრამ იქვე ისიც დასძინა, რომ ელექტროფოსტით გაგზავნილ წერილებს ისეთი დიდი ძალა მაინც არა აქვს, და ჯობს, მიმართვა ნობელის კომიტეტისადმი ჩვეულებრივი ფოსტით გაგზავნონ.

„მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები მილიონობით ადამიანის გაერთიანება ამ თითქმის შეუძლებელი ამოცანის გადასაჭრელად პერფორმანსული ხელოვნების ერთგვარი ფორმაა,“ - ამბობს დოუნი.

დასახული ამოცანა კი, მართლაც, განუხორციელებელი ჩანს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პოტერომანულმა კამპანიამ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია, კანონს გვერდს მაინც ვერავინ აუვლის. ოფიციალურად კი ფანებს არა აქვთ უფლება ნომინაციაზე წარადგინონ მათთვის სასურველი კანდიდატი. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ნომინანტების დასახელება ლიტერატურის მოღვაწეთა, პრემიის მფლობელთა და ლიტერატურული აკადემიის წევრთა წარდგენის საფუძველზე ხდება.

საუკეთესო მუსიკა ფილმისთვის

დაახლოებით 44 ათასმა რადიომსმენელმა მიიღო მონაწილეობა გამოკითხვაში, რომლის მიზანიც ფილმისთვის დაწერილი საუკეთესო მუსიკის გამოვლენა იყო. აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების გემოვნებას ამ მხრივ ყველაზე მეტად “ბეჭდების მბრძანებელში” გამოყენებული მუსიკა აკმაყოფილებს. კანადელი კომპოზიტორის ჰოვარდ შორის პარტიტურამ “გლადიატორსაც” აჯობა (შეგახსენებთ, რომ ამ სურათში ჯგუფ Dead Can Dance-ის კომპოზიციებია გამოყენებული) და “არაბ ლოურენსსაც”.

შორი ერთ ხანს დევიდ კრონენბერგთან მუშაობდა, 2002 წელს კი “ბეჭდების მბრძანებლისთვის” “ოსკარიც” მოიპოვა.

მსმენელთა ნუსხაში მეორე ადგილზე “გლადიატორის” მუსიკალური გაფორმება გავიდა. განსაკუთრებული პატივი კი წილად ხვდა ჯონ ვილიამსს. პირველ ათეულში ამ კომპოზიტორის სამი ალბომი მოხვდა (“ვარსკვლავეთის ომები” – მე-3 ადგილი, “შინდლერის სია” – მე-4 ადგილი, “იურიული პერიოდის პარკი” – მე-10 ადგილი), საუკეთესო ორმოცდაათეულში კი – კიდევ შვიდი.

არ დაივიწყეს არც ჯონ ბერის ღვაწლი და კომპოზიტორი, რომელმაც “ჯეიმს ბონდის” ფილმებით გაითქვა სახელი, მე-5 ადგილზე ფილმისთვის Out of Africa გაიყვანეს, მე-8 ადგილი კი კევინ კოსტნერის ფილმისთვის “ცეკვა მგლებთან” არგუნეს.

საუკეთესო ათეულში ასევე მოხვდნენ: ენიო მორიკონე – “მისიისთვის” (მე-6), ჯეიმს ჰორნერი – “ტიტანიკისთვის” (მე-7) და მორის ჟარი – “არაბი ლორენსისთვის” (მე-9). რაც შეეხება ორმოცდაათეულს, ის, ძირითადად, ბოლო ათწლეულში გადაღებული ფილმებით დაკომპლექტდა. თუმცა, გაიხსენეს კლასიკაც და კერძოდ კი, “ქარწაღებულნი” და “შესანიშნავი შვიდეული”.

„მანიაკი“ კალიგულა

ვინ იყო სინამდვილეში კალიგულა? რომის იმპერიის მესამე მმართველი, დიდების მანიით შეპყრობილი შეშლილი, რომელიც თავს ღმერთებს ადარებდა, თუ უბრალოდ, ცუდი იმპერატორი, რომლის ახირებულობანიც ისტორიკოსებმა მისი სიკვდილის შემდეგ გააზვიადეს? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას მეცნიერები საუკუნეების მანძილზე ცდილობდნენ.

“არა, ის ნამდვილი არანორმალური იყო“ – ასეთი დასკვნამდე მიდის ამერიკული ინსტიტუტის, რომის კულტურის შემსწავლელი განყოფილების დირექტორი და ამავე დროს არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელი დარიუს არიამი, რომელსაც გაუმართლა და კალიგულას სასახლის გათხრების დროს არა მარტო ახალი ნანგრევები, არამედ ფუნდამენტი და საკანალიზაციო სისტემაც აღმოაჩინა. ამაზე დაყრდნობით კი მეცნიერებმა გამოიკვლიეს, რომ კალიგულას რეზიდენცია ფორუმის შენობიდან დაწყებული კასტორისა და პოლუქსის ტაძრებამდე იშლებოდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტაძარი სასახლის შიგნით მდებარეობდა. “მე ღმერთებთან ვცხოვრობ, ერთ-ერთი მათგანი ვარ, და ამიტომ ჩემამდე მოსასვლელი გზა ტაძარში გადისო” - თაობებს გადასცემდნენ ისტორიკოსები მმართველის ფრაზას, რომლის გამეორებაც მას ხშირად უყვარდა.

“თუ არა შეშლილი, აბა, ვინ მოითხოვდა ცხენის კონსულად დანიშვნას? – აცხადებს დარიუს არიამი. როგორც ჩანს, იმპერატორის ახირებანი არც ისე დიდხანს გაგრძელდა და კალიგულა 4 წლის მმართველობის შემდეგ, ჩვ.წ-აღ-მდე 41 საუკუნეში საკუთარმა მცველმა მოკლა.



TV პროგრამა
26 აგვისტო

რუსთავი - 2

08.00 კლასიკა **08.50** სერიალი „კომპიუტერული ომები“ **09.10** სერიალი „ლეგენდა დაკარგულ ქალაქზე“ **10.00** სერიალი „ასულ ტეკილა“ **10.30** დოკ. ფილმი „მეოცე საუკუნე“ **11.00** სერიალი „ჯაშუში“ **12.00, 15.00** კურიერი **12.15** სერიალი „სასტიკი ანგელოზი“ **13.30** მხ. ფილმი **15.20** მხ. ფილმი **17.30** სერიალი „ასულ ტეკილა“ **18.00, 21.00, 02.00** კურიერი **18.20** სერიალი „კომპიუტერული ომები“ **18.50** სერიალი „მაშველები“ **19.40** სერიალი „სასტიკი ანგელოზი“ **22.00** სერიალი „განდგომილი“ **22.50** ღამის კურიერი **00.10** სერიალი „სექსი დიდ ქალაქში“ **00.40** მხ.ფილმი „საბედისწერო ლტოლვა“. მთ. რ-ში: რიჩარდ ბარტონი, დაი ბრედლი.

პირველი არხი

08.00 მოამბე **08.15** დოკ.სერიალი „ყველაზე, ყველაზე საკვირველი“ **09.00** მულტსერიალი „დაკარგული სამყარო“ **09.25** „ბენი ჰილი“ **09.55** მხ. ფილმი „გონდაკარგული“ **11.30** დოკ.სერიალი „მსოფლიოს ბაზრები“ **12.00, 15.00, 20.00** მოამბე **12.15** ტელესერიალი „ეშმაკუნა“ **13.00** ლერერის შოუ **14.00** სერიალი „მარიონი ფაუტერი - ქურდების მეთაური“ **15.15** მხ. ფილმი „ვა:იშვილის ფიცი“ **16.45** ტელესერიალი „ძილის წინ“ **17.00** დოკ. სერიალი „ქვეყანა, ქვეყნები“ **18.00** ვესტნიკი **18.20** დოკ. სერიალი „ბუნების სამყაროში“ **18.35** ბასტი-ბუბუ **18.55** „მთავარ როლში“ - გ.გაბუნია **19.25** ტელეთამაში „იმღერე რამე“ **21.05** ტელესერიალი „ეშმაკუნა“ **21.55** „ჩვენი ფეხბურთი“ **22.35** ტელესერიალი „ძილის წინ“ **23.00** მოამბე **23.20** მხ. ფილმი „აღორძინების ეპოქის ადამიანი“ **01.25** დოკ.სერიალი „ყველაზე, ყველაზე საკვირველი“.

პირველი სტერეო

08.00 მუსიკა **09.00** ტოროლა **12.00** ფილმი **14.00** მუსიკა **16.00** ფილმი „პლეზანტვილი“ მთ.რ-ში ტობი მაგუაიერი, რიზ უიზერსპუნი. **18.00, 19.15** ქართული მუსიკა **19.00, 20.00, 21.00, 22.00** ინფორმატორი **19.30, 20.15** ვიდეორადიო **20.50** ათი ლექსი **21.15** უცხ. მუსათეული **22.35** მუსიკა **23.00** სველი ხაზი **00.00** „ბრავო“ „ეკვილიბრიუმი“ მთ. რ-ში კრისტიან ბეილი, ტეი დიქსი. **01.40** „ღამურა“ „აკოცე ზეცას“ მთ. რ-ში უილიამ პეტერსონი. **03.45** პაუზის გარეშე.

მეორე არხი

19.00, 22.00 „მოამბე“ მეორე არხზე **19.10** მულტფილმი **19.30** ზღაპარ იყო **19.30** კინოსეანსი არხების გადართვისას“ **21.00** დოკ. ფილმი **21.30** ასპარეზი **22.10** მხ. ფილმი „მეცხრე სესია“.

კავკასია

12.00 მხ. ფილმი „დამოუკიდებლობის დღე“ **15.00** მხ. ფილმი „ვილაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა“ **17.00, 19.00, 20.30, 00.00** საინფორმაციო პროგრამა „დღეს“ **17.15** მხ. ფილმი „ტაქსი 2“ **19.20** სპექტრი **21.00** მხ. ფილმი „ბოლერო“.

იბერია

08.00 ანონსი, აღსავალი **08.05** დიალოგი **10.35** ბურთი და მოედანი **10.50** მხ. ფილმი „მწვანე იალქნები“ **12.30** დოკ. ფილმი **13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00, 22.45** ახალი ამბები **13.10, 18.00** დოკ. ფილმი **14.50, 17.20, 19.30, 21.45, 00.55** მუსიკა **15.15** მხ. ფილმი „მთვრალი, შფოთიანი სიყვარული“ **17.30** მულტფილმი **20.00** მხ.ფ. „გამოუსწორებელი თაღლითები“ **22.15, 23.00** დიალოგი **23.45** მხ. ფილმი „ქალის ხვედრი“ **01.10** ღამის ფილმი.

მეცხრე არხი

09.00, 09.50 მუსიკა **09.25** მულტსერიალი „ტომი და შინა“ **10.00** სერიალი „ქავინქტონ კროსი“ **10.50, 11.50, 13.45, 15.15, 16.25, 18.50, 19.50, 22.05** მუსიკა **11.00** სერიალი „პოლიციელი ქალი“ **12.00** მხ. ფილმი „ჩვენ ანგელოზები არ ვართ“ **14.00** დოკ. ფილმი „კუდიანი ამბები“ **14.30, 17.30, 20.30, 00.00** დღის ამბები **14.50** მულტფილმი „ტომი და ჯერი“ **15.30** მხ. სერიალი „ახალი პროფესიონალები“ **16.25** დოკ. სერიალი „ეს სანახაობაა“ მე-2 ნ. **17.50** სერიალი „ქავინქტონ კროსი“ **18.40** მულტსერიალი „ტომი და შინა“ **19.00** სერიალი „პოლიციელი ქალი“ **20.00** „ევროპის სტადიონებზე“ **21.10** სერიალი „ახალი პროფესიონალები“ **22.25** „ტელემეტრი“ - ფარმი, ლაქი. **22.55** მოკლ. მხ. ფილმი „სტუმარი“ **23.20** „ცხელი ცხრიანი“ **00.20** მხ. ფილმი „სიყვარულის თეთრი აფრები“.

იმედი

09.00, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 20.55 ქრონიკა **09.05, 13.15, 17.20, 01.50** იმედის მელოდიები **09.30** სერიალი „იუდას ქალი“ **10.30** სპორტ. პროგრამა „გოლი“ **11.05** დოკ. სერიალი „ბრძოლა გადარჩენისთვის“ **12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00** ქრონიკა **12.10** სერიალი „გოგონები ესპანეთის მოედნიდან“ **13.30** სერიალი „უკიდურესი ზღვარი“ **14.05** სერიალი „გრაფი მონტე კრისტო“ **15.15** მხ. ფილმი „ჰელოუინი“ **17.30** დოკ. სერიალი „ისტორიის ერთი კვირა“ **18.05** სერიალი „იუდას ქალი“ **19.30** სერიალი „გოგონები ესპანეთის მოედნიდან“ **20.30** ლარის მახე **21.05** სერიალი „გრაფი მონტე კრისტო“ **23.00** სერიალი „ჩამსხვრეული ლამპიონების ქუჩები“ **23.55** მძაფრსიუჟეტიანი კინო „ვაკუუმი“ **02.00** ქრონიკა .

აჭარა

08.00, 03.00 საინფორმაციო დაიჯესტი **08.20** დოკუმენტური ფილმი **09.00, 12.00, 16.00** საინფორმაციო გამოშვება **09.10** დოკუმენტური ფილმი **10.30** სათავგადასავლო ფილმი „თეთრი მგლები“ 2 ს. **12.10** საინფ. გამოშვება „ნოვოსტი“ **12.20** თრილერი „კრავთა დუმილი“ **14.20** მუსიკა **14.30** კომედია „შენი ორეული“ **16.10, 19.15, 22.30, 00.20** საინფორმაციო გამოშვება „ნოვოსტი“ **16.20** მულტფილმი **17.00** მელოდრამა „ქარწაღებულნი“ 2 ს. **19.00, 22.00, 00.00** საინფორმაციო გამოშვება „დღეს“ **19.30** „Пресс-папье“ **19.35** მუსიკა **20.00** კომედია „როგორ მოვიცილოთ თავიდან ყმაწვილი“ **21.50** „გალერეა“ **23.00** „რა არ ხდება“ **00.40** საინფორმაციო გამოშვება ინგლისურ ენაზე **00.50** საინფორმაციო გამოშვება გერმანულ ენაზე **00.55** საინფორმაციო გამოშვება ფრანგულ ენაზე **01.00** სათავგადასავლო ფილმი „ჯილაგი“ 2 ს. **02.25, 03.40** დოკუმენტური ფილმი **04.20** თრილერი „სასიკვდილო ბრძოლა“.

VII არხი

09.10 მელოდია **09.15** „აჩიკუდა“ **09.35** „ბედნიერი ერი“ **09.40** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა **10.10** მელოდია **10.20** კომპიუტერული თამაშები **10.25** მელოდია **10.35** მობილურები **11.20** „ავტოტრეკინგი“ - განმეორებით. **12.20** აუდიო-ვიდეო-ტელე **13.10** დისნეი და მისი მეგობრები **13.30** კომპიუტერული ტექნიკა **18.10** ვალუტის კურსი **18.15** მოკლედ... საქართველო, ეკონომიკა **18.20** კომპიუტერული ტექნიკა **18.55** მოკლედ... უცხოეთი **19.00** „აჩიკუდა“ **19.20** მოკლედ... სპორტი **19.25** - კომპიუტერული თამაშები **19.30** მელოდია - მოკლე შეტყობინებები **20.25** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა **20.50** „ღამის კაპრიზი“ **21.50** მობილურები **22.40** „კინოკლუბი“ - „იაგუარი“. როლებში: ჟან რენო, პატრიკ ბრუელი. **00.15** მელოდია **00.30** ტელესერიალი - „ნათლიდედა“ მე-2 ს. **01.20** აუდიო-ვიდეო-ტელე.

ОРТ

07.00 Телеканал “Доброе утро”. **10.00, 13.00, 16.00, 19.00** Новости. **10.15, 19.50** Телесериал **„ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ“**. **11.10** Сериал **„РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА“** **12.05** Легкая атлетика. Чемпионат мира. Передача из Франции. **12.35** Дисней-клуб: “Ким Пять-с-плюсом”. **13.15** Мел Брукс в комедии “Деньги не пахнут”. **15.05** Премьера. “Город женщин”. Телевизионное шоу. **16.15** “Ералаш”. **16.35** Боевик **“ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ”**. **18.00** Сериал **“НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2”**. **19.20** “Кумиры”. **20.50** Сериал **“ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН”**. **22.00, 00.30** Время. **22.30** Многосерийный фильм “Сыщик без лицензии”. **23.40** Кремль-9. “Василий Сталин. Взлет”. **01.00** “На футболе” с Виктором Гусевым. **01.30** “Русский экстрим”. **02.00** Худ. фильм **“ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ”**.

РТР

09.45 Сериал **“КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА”.** 1-я с. **10.50** “Аншлаг”. **11.45** Вести.Дежурная часть. **12.00, 15.00, 18.00, 21.00** Вести. **12.30, 15.10, 17.40, 21.30** Местное время. Вести-Москва. **12.50** “Короткое замыкание”. **13.50** Сериал **“МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. ИМЕЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ”**. **14.45, 17.25, 01.15** Вести.Дежурная часть. **15.30** “Что хочет женщина”. Ток-шоу Елены Яковлевой. **16.30** Телесериал **“ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ”**. **18.10** Телесериал **“ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”**. **19.05** Алена Хмельницкая в мелодраме **“УНДИНА”**. **20.00** Телесериал **“КОМИССАР РЕКС”**. **21.50** “Спокойной ночи, малыши!”. **21.55** Телесериал **“КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА”**. **23.00** Сериал **“МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. ИМЕЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ”**. **00.00** “Вести+”. **00.20** “Раскрыть и доказать”. **01.15** Вести.Дежурная часть. **01.30** Боевик “Путь якудзы”. 1998г. **03.10** “Соседи”. Фильм. **03.35** “Дорожный патруль”. **03.50** Телесериал **“АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”**.

НТВ

07.00 Утро на НТВ. **09.50 Сериал „ДРОНГО“. 11.00** Сегодня утром. **11.25 Худ. фильм „ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА“. 1-я с. 13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 02.00** „Сегодня“ **13.30** Ток-шоу „Страна советов“. **14.35 Детектив „СЕЗОН ОХОТЫ“. 2-я с. 15.50** Криминал. **16.30** „Пляж или поход?“ Ток-шоу „Принцип домино“. **18.25 Сериал „СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3“ 19.25** Док.драма „Преступление и наказание: военная тайна базы „Балтимор“. **20.35 Сериал „УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ“ 21.50 Сериал „ДРОНГО“. 2-я с. 23.00** „Страна и мир“ **23.35 Сериал „КЛАН СОПРАНО“ 00.50 Сериал „УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ“. 02.20** Гордон. **03.20 Сериал „ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО“ (США). 1-я с.**

EXHIBITION AND BUSINESS MEETING INDIAN LEATHER PRODUCTS AND SPORTS GOODS

გამოფენა და საქმიანი შეხვედრა ინდური ტყავის ნაწარმი და სპორტული საქონელი

the magic of indian leather
ინდური ტყავის მომხიბვლელობა

fashion for the world
მსოფლიოს სტილი

Hotel Sheraton Metechi Palace
Tbilisi, Georgia

სასტუმრო "მეტეხი პალასი"
თბილისი, საქართველო

29 august, 2003
29 აგვისტო 2003
12:00-20:00 hours

Entrance Free
შესვლა უფასოა

THINKI LEATHER THINK INDIA
იფიქრე ტყავზე გახსოვდეს ინდოეთი

იკითხეთ ყველგან
გამომცემლობა "ლოგოსის"
ახალი წიგნები

დათო ტურაშვილის "გურჯი- ხათუნი და აკა მორჩილაძის "მელიქსეთბეგის თბილისი"

საიდუმლოებით მოცული ამბები, სასიყვარულო ისტორიები და ფათერაკებიანი თავგადასავლები ჩვენი ქვეყნის წარსულიდან.

წამალი "სალხინო"
ქართული ფლორის საოცრება

თუ გაწუხებთ პროსტატიტი, ცისტიტი, ქალური და შარდ-სასქესო ორგანოების დაავადებები; როცა შეიმჩნევა შენელებული და გახშირებული შარდვა, შარდვის დროს წვა, შარდსადენი ხვრელის ბაგეთა მიწებება, სუნი ან გამონადენი; აგრეთვე ტკივილი წელის, გავის ძვლის, თირკმელების არეში; შარდის წვეთ-წვეთად გამოყოფა, მოშარდვის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა, როცა ვითარდება სექსუალური მოშლილობა და იმპოტენცია,მიიღეთ წამალი "სალხინო" და ეს პრობლემები მოგეხსნებათ.

"სალხინო" აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას და ხსნის ტკივილებს.

"სალხინო" გამოიყენება ჩირქოვანი და ჩირქმბადი ინფექციების სამკურნალოდ, ნაღვლის ბუშტის (ქოლეცისტიტი), ჰეპატიტის, გასტრიტის, ნეფრიტის, გინგივიტის, სტომატიტის, ბრონქიტის და სხვა პათოლოგიური დაავადებების დროს. "სალხინო" აქრობს პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნს. წამალი "სალხინო" კურნავს სარძევე ჯირკვლების დაავადებებს - მასტოპათიას, მასტიტს. თუ გამოიყენებთ მშობიარობის შემდეგ, აიცილებთ მასტიტს და გაიუმჯობესებთ ბავშვის კვებას საკუთარი რძით.

წამალ "სალხინოს" თვისებები აპრობირებულია და მოწონებულია საქართველოს, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების მიერ, იგი რეგისტრირებულია. მიღებული აქვს სახელმწიფო პატენტები და ლიცენზია.

იკითხეთ და შეიძინეთ აფთიაქებში.

წამლის ფასი საქართველოს ტერიტორიაზე სამი (3) დოლარის ეკვივალენტს არ უნდა აღემატებოდეს ლარებში.